



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI

JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

2025.

Broj: 01-02-08-11-3-3315-7/25



Sarajevo, septembar 2026.





SADRŽAJ

I.	IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1
1.	IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	1
2.	IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USKLAĐENOSTI	3
II.	REZIME DATIH PREPORUKA.....	5
III.	KRITERIJI ZA FINANSIJSKU REVIZIJU.....	7
IV.	IZVJEŠTAJ O REVIZIJI.....	8
1.	UVOD	8
2.	PREDMET, CILJ I OBIM REVIZIJE	8
3.	PRAĆENJE PRIMJENE PREPORUKA I ANALIZA PREDUZETIH MJERA	8
4.	SISTEM INTERNIH KONTROLA	9
5.	PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE	14
5.1	Izrada i donošenje finansijskog plana	14
5.2	Izveštavanje.....	15
6.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	15
6.1	BILANS USPJEHA – IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD	16
6.1.1	Prihodi	16
6.1.1.1	Prihodi iz ugovora sa kupcima	16
6.1.1.2	Ostali prihodi i dobici	17
6.1.2	Rashodi	17
6.1.2.1	Poslovni rashodi	17
6.1.2.2	Troškovi sirovina i materijala	17
6.1.2.3	Troškovi energije i goriva	17
6.1.2.4	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja.....	17
6.1.2.5	Amortizacija.....	21
6.1.2.6	Troškovi primljenih usluga	21
6.1.2.7	Ostali poslovni rashodi i troškovi.....	21
6.1.2.8	Ostali rashodi i gubici	21
6.1.3	Finansijski rezultat.....	21
6.2	BILANS STANJA – IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA.....	22
6.2.1	Dugoročna imovina.....	22
6.2.1.1	Nekretnine, postrojenja i oprema	22
6.2.2	Kratkoročna imovina.....	26
6.2.2.1	Zalihe.....	26
6.2.2.2	Potraživanja od kupaca.....	26
6.2.2.3	Novac i novčani ekvivalenti.....	26
6.2.2.4	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja.....	27
6.2.3	Kapital	27
6.2.4	Obaveze	28
6.2.4.1	Dugoročne obaveze	28
6.2.4.2	Kratkoročne obaveze	28
6.2.5	Popis imovine i obaveza	29
6.3	IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA	30
6.4	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	30
6.5	BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	30
7.	JAVNE NABAVKE	31
8.	KOMENTARI NA NACRT IZVJEŠTAJA.....	33
V.	PRILOZI	37
1.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	37
2.	IZJAVA RUKOVODSTVA	37



I. IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvještaj nezavisnog revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

1. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Bolnica)**, koji obuhvataju: Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. 12. 2025. godine, Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 1. 1. 2025. do 31. 12. 2025. godine, Izvještaj o tokovima gotovine – Izvještaj o gotovinskim tokovima na dan 31. 12. 2025. godine, Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji završava na dan 31. 12. 2025. godine, te Bilješke uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Bolnice na 31. 12. 2025. godine, finansijsku uspješnost, novčane tokove i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Osnova za mišljenje

Reviziju finansijskih izvještaja obavili smo u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i INTOSAI Okvirom profesionalnih objava.¹ Primijenjeni standardi su ISSAI 100 – Osnovni principi revizije javnog sektora, ISSAI 140 – Upravljanje kvalitetom za vrhovne revizijske institucije, ISSAI 200 – Principi finansijske revizije i ISSAI 2000–2899 – standardi finansijske revizije. Naše odgovornosti prema INTOSAI Okviru profesionalnih objava detaljnije su opisane u odjeljku *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*.

Nezavisni smo od Bolnice u skladu s ISSAI-jem 130 – Etički kodeks, te u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Isticanje pitanja

Skrećemo pažnju na sljedeće pitanje:

- **Vrijednost kapitala nije usaglašena u poslovnim knjigama i sudskom registru, jer je u finansijskim izvještajima na 31. 12. 2025. godine iskazan vlasnički kapital u iznosu od 6.258.252 KM, dok u sudskom registru nije upisan kapital (tačka 6.2.3 Izvještaja).**

Naše mišljenje nije modifikovano u vezi s navedenim pitanjem.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona koja su, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. U kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju mišljenja, utvrdili smo da nema ključnih pitanja revizije.

¹ Odluka o usvajanju i objavi INTOSAI Okvira profesionalnih objava („Sl. novine FBiH“, broj 17/25). INTOSAI Okvir profesionalnih objava (engl. IFPP) čini tri nivoa objava: INTOSAI principi (INTOSAI-P), međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) i INTOSAI smjernice (GUID).



Ostala pitanja

Finansijske izvještaje Bolnice za godinu završenu 31. 12. 2024. revidirao je drugi revizor, koji je izrazio nemodifikovano mišljenje o tim finansijskim izvještajima 3. 3. 2025. godine.

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Direktorica je odgovorna za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova odgovornost podrazumijeva i kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola, relevantnih za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze usljed prevare ili greške, odgovarajuća objelodanjivanja relevantnih informacija u napomenama uz finansijske izvještaje, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena koje su razumne u datim okolnostima.

U sastavljanju finansijskih izvještaja direktorica je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Bolnice da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako direktorica namjerava likvidirati Bolnicu ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja koje je ustanovila Bolnica.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome da li su finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške, kao i izdati izvještaj nezavisnog revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija, obavljena u skladu s INTOSAI Okvirom profesionalnih objava, uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili greške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije, u skladu s INTOSAI Okvirom profesionalnih objava, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljam revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja, nastalog usljed prevare, veći je od rizika nastalog usljed greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o uspješnosti internih kontrola Bolnice;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena, kao i povezanih objava rukovodstva;
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi rukovodstvo, zasnovano na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Bolnice da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u finansijskim izvještajima, ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo mišljenje. Naši zaključci zasnivaju se na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma izvještaja

nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Bolnica prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s rukovodstvom, između ostalih pitanja, i u vezi s planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom revizije.

Između pitanja o kojima se komunicira s rukovodstvom, mi određujemo ona koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja, i to su ključna revizijska pitanja. Opisujemo ih u izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprečava njihovo objavljivanje, ili kada odlučimo, u izuzetno rijetkim okolnostima, da ih ne treba objaviti jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice izvještavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog izvještavanja.

2. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USKLAĐENOSTI

Mišljenje s rezervom

Uz reviziju finansijskih izvještaja **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo** izvršili smo i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Prema našem mišljenju, osim za navedeno u odjeljku *Osnova za mišljenje s rezervom*, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Bolnice za 2025. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

Osnova za mišljenje s rezervom

Kao što je navedeno u Izvještaju:

1. **Pravilnik o plaćama Bolnice nije usklađen s važećim kolektivnim ugovorima, što je imalo za posljedicu obračun i isplatu stimulativnog dijela plaće, nagrada i stimulacija povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika, kao i jubilarnih nagrada u neto iznosu od 72.077 KM (tačka 6.1.2.4 Izvještaja);**
2. **Izvršena je isplata pomoći i razlika u plaćama na osnovu odluka direktorice, po osnovu ostvarenih ušteda i racionalizacije u procesu rada i u skladu s finansijskim mogućnostima Bolnice. Nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje bi se utvrdilo da su ostvarene uštede i racionalizacije u procesu rada, koje bi predstavljale osnov za isplatu u skladu s odredbama Kolektivnih ugovora. Zbog navedenog ne može se potvrditi osnovanost isplate pomoći i razlika u plaćama u iznosu od neto 263.300 KM (tačka 6.1.2.4 Izvještaja);**
3. **Nije izvršen sveobuhvatan popis imovine i obaveza, niti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, ostale imovine i obaveza, što nije u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (tačka 6.2.5 Izvještaja).**

Reviziju usklađenosti izvršili smo u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i INTOSAI Okvirom profesionalnih objava. Primijenjeni standardi su ISSAI 100 – Osnovni principi revizije javnog sektora, ISSAI 140 – Upravljanje kvalitetom za vrhovne revizijske institucije, ISSAI 400 – Principi revizije usklađenosti i ISSAI 4000 – Standard za reviziju usklađenosti. Naše odgovornosti prema INTOSAI Okviru profesionalnih objava detaljnije su opisane u odjeljku *Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti*.

Nezavisni smo od Bolnice u skladu s ISSAI-jem 130 – Etički kodeks, kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.



Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom.

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za usklađenost

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, direktorica je odgovorna je da osigura da aktivnosti, finansijske transakcije i informacije budu u skladu s propisima kojima su regulisane i potvrdi da je tokom fiskalne godine obezbijedilo namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje raspoloživih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti

Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima, naša odgovornost podrazumijeva i izražavanje mišljenja o tome da li su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija, obavljena u skladu s INTOSAI Okvirom profesionalnih objava, uvijek otkriti značajnu neusklađenost kada ona postoji. Odgovornost revizora uključuje obavljanje procedura kako bi pribavili revizijske dokaze o tome da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i da li je poslovanje Bolnice, prema definisanim kriterijima, usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Procedure podrazumijevaju procjenu rizika od značajnih neusklađenosti sa zakonima i propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Također, naša odgovornost podrazumijeva i ocjenu finansijskog upravljanja, funkcije interne revizije i sistema internih kontrola.

Sarajevo, 17. 9. 2026. godine

ZAMJENICA GENERALNOG REVIZORA

Nina Džidić, s. r.

GENERALNI REVIZOR

Mirza Kudić, s. r.

II. REZIME DATIH PREPORUKA

REDNI BROJ	PREPORUKA	POGLAVLJE/TAČKA
1.	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovati radno mjesto službenika za javne nabavke u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.	4.
2.	Dopuniti mapu poslovnih procesa nedostajućim poslovnim procesima u skladu s odredbama Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, te izvršiti ažuriranje Registra rizika u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH.	4.
3.	Uskladiti interne akte sa zakonskim i podzakonskim propisima s ciljem uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.	4.
4.	Uspostaviti adekvatan sistem internih kontrola za poslovni proces obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenicima.	4.
5.	Vršiti unutrašnji nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih zaposlenika u skladu sa Poslovníkom o radu Komisije za unutrašnji nadzor nad stručnim radom.	4.
6.	Potrebno je da Upravni odbor utvrdi plan rada i razvoja Bolnice, u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta.	5.1
7.	Isplate po osnovu ostvarenih ušteda i racionalizacija u procesu rada vršiti u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti propisani Kolektivnim ugovorima.	6.1.2.4
8.	Obračun i isplatu naknada predsjednicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Bolnice vršiti u skladu s odredbama Uredbe o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo.	6.1.2.4
9.	Provesti detaljnu analizu iskazanih sredstava u pripremi (119.101 KM) radi utvrđivanja osnovanosti njihovog evidentiranja, te osigurati vjerodostojnu dokumentaciju kako bi se utvrdila pouzdana knjigovodstvena vrijednost.	6.2.1.1
10.	Rashodovana stalna sredstva evidentirati u vanbilansnim evidencijama do likvidacije i donošenja odluke o postupanju s tim stalnim sredstvima.	6.2.1.1
11.	Na datum bilansa vršiti ocjenu postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, odnosno procjenu nadoknadive vrijednosti takvog sredstva, u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti sredstava, i Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.	6.2.1.1
12.	Utvrditi činjenično stanje i stvarnu vrijednost vlasničkog kapitala Bolnice s ciljem realnog iskazivanja kapitala u finansijskim izvještajima i poduzeti aktivnosti na upisu vlasničkog kapitala Bolnice u sudski registar.	6.2.3



13.	Izvršiti sveobuhvatan popis imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH.	6.2.5
14.	Bilješke uz finansijske izvještaje sačiniti u skladu sa zahtjevima MRS-a 1 – Presentacija finansijskih izvještaja, zahtjevima ostalih Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja te Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.	6.5
15.	Plan javnih nabavki sačinjavati na realnoj osnovi i vršiti njegove izmjene i dopune u slučaju odstupanja, te ih blagovremeno objavljivati na portalu javnih nabavki, kao i na internet-stranici Bolnice, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o javnim nabavkama.	7.
16.	Sačinjavati pismenu zabilješku koja će sadržavati informaciju o svim radnjama i postupcima o prethodnoj provjeri tržišta, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	7.

III. KRITERIJI ZA FINANSIJSKU REVIZIJU

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru finansijske revizije provodi reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti. Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti podrazumijevaju proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza kako bi se utvrdilo da li su predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, usklađeni s odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima. Kriteriji predstavljaju poredbene parametre koji se koriste kako bi se dala ocjena predmeta revizije.

Za obavljanje finansijske revizije korišteni su sljedeći kriteriji:

- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH;
 - Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva;
 - Međunarodni računovodstveni standardi;
 - Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje;
 - Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja;
 - Finansijski plan za 2025. godinu;
 - Zakon o ustanovama;
 - Zakon o zdravstvenom osiguranju, članovi 34, 37, 39-40;
 - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članovi 61-69, 192-193;
 - Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH;
 - Zakon o finansijskom poslovanju, članovi 11. i 12;
 - Zakon o radu, članovi 20a), 36-40, 43. i 75-76, 79, 166, 167;
 - Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, članovi 11-15;
 - Zakon o porezu na dohodak, član 10;
 - Zakon o doprinosima, član 11;
 - Zakon o javnim nabavkama;
 - Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo;
 - Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti medicinskih sestara i tehničara i zdravstvenih tehničara svih profila i nivoa obrazovanja u području zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo;
 - Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo;
 - Uredba o određivanju plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, članovi 3, 4, i 5;
 - Statut Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;
- kao i drugi podzakonski akti navedenih zakona.

IV. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

1. UVOD

Bolnica je pravni sljednik Državne bolnice za duševne bolesti u Sarajevu.² Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo³ utvrđeno je da je osnivač Bolnice Skupština Kantona Sarajevo. Osnovana je za pružanje usluga specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite u oblasti psihijatrije, na sekundarnom nivou, na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton).

Djelatnost Bolnice je liječenje i njega duševnih bolesnika primjenom standardnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka tokom 24 sata; liječenje starih i iznemoglih lica (gerijatrijska psihijatrija); medicinska rehabilitacija oboljelih; pružanje konsultativne zdravstvene zaštite po zahtjevu primarne zdravstvene zaštite; konzilijarna zaštita; psihijatrijsko-okupacioni tretman, i drugo.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz 2015. godine i njegovim izmjenama i dopunama⁴ sistematizovana su radna mjesta za 122 izvršioca, od kojih je na 31. 12. 2025. godine bilo popunjeno 113. Bolnicom rukovodi direktorica Inga Lokmić Pekić, imenovana Odlukom Upravnog odbora od 12. 10. 2022. godine.

Sjedište Bolnice je u Ulici Nahorevska br. 248, Sarajevo.

2. PREDMET, CILJ I OBIM REVIZIJE

Predmet revizije su finansijski izvještaji Bolnice za 2025. godinu i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Cilj je da se izrazi mišljenje o tome jesu li finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate poslovanja. Revizijom će se procijeniti primjenjuje li rukovodstvo zakone i propise i koristi li sredstva za odgovarajuće namjene, te ocijeniti finansijsko upravljanje, sistem internih kontrola i funkcija interne revizije.

Revizija je obavljena u skladu s internim planskim dokumentima, s prekidima u periodu od decembra 2025. do septembra 2026. godine.

S obzirom na to da se revizija obavlja ispitivanjem na bazi uzorka i da postoje inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, pojedine materijalno značajne greške mogu ostati neotkrivene.

3. PRAĆENJE PRIMJENE PREPORUKA I ANALIZA PREDUZETIH MJERA

Ured za reviziju institucija u FBiH prvi put vrši finansijsku reviziju Bolnice. Nakon izvršene revizije za 2025. godinu dato je ukupno 16 preporuka.

Postupanje po Pismu menadžmentu

U toku obavljene prethodne revizije konstatovali smo da postoje određene slabosti sistema internih kontrola, koje mogu uticati na finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja. Putem pisma menadžmentu koje je dostavljeno nakon obavljene prethodne revizije obavijestili smo o slabostima i dali odgovarajuće preporuke, kako bi se preduzele aktivnosti s ciljem njihovog otklanjanja prije

² Osnovana je 1947. godine Zakonom o državnoj bolnici za duševne bolesti u Sarajevu. Nakon više izmjena naziva i oblika organizacije, Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o osnivanju i usklađivanju organizacije i djelatnosti od 6. 12. 2001. godine, nastavlja rad pod nazivom Javna ustanova Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo. Rješenjem od 17. 9. 2022. godine, pod tim nazivom upisana je u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

³ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 7/12, 7/17 i 24/25

⁴ Izmjene i dopune od 22. 5. 2023. i 9. 2. 2024. godine



sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2025. godinu, i kako se one ne bi ponovile u izvještaju o finansijskoj reviziji za 2025. godinu.

U pismu menadžmentu dato je osam preporuka, od kojih su dvije implementirane do dana sačinjavanja izvještaja o finansijskoj reviziji, jedna je djelimično implementirana, a za pet preporuka nisu preduzete aktivnosti.

Rukovodstvo nije pokazalo spremnost za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti s obzirom na to da većina preporuka nije implementirana, zbog čega će se preporuke ponoviti u Izvještaju.

4. SISTEM INTERNIH KONTROLA

Cilj sistema internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da Bolnica u poslovanju upravlja javnim sredstvima zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno, odnosno da interne kontrole funkcionišu u skladu s važećom regulativom.

Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavlja i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjerenje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Sistem internih kontrola uspostavlja se donošenjem internih propisa i akata, u skladu s važećom regulativom.

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH⁵ i Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH⁶ nalažu uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola na osnovu COSO modela.

Osnovni opći akt Bolnice je Statut,⁷ koji je donio Upravni odbor, a Skupština Kantona dala saglasnost.

Upravni odbor je u maju 2015. godine donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), te njegove izmjene i dopune u maju 2023. i februaru 2024. godine. Ovim Pravilnikom utvrđena je organizaciona struktura, radni zadaci i poslovi na radnom mjestu, raspoređivanje zaposlenika, potreban broj zaposlenika za obavljanje radnih zadataka i uslove koji zaposlenik mora da ispunjava za njihovo obavljanje. Članom 13a. Zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da ugovorni organ čiji je budžet za nabavke jednak ili viši od iznosa od 1.000.000 KM internim aktom uređuje radno mjesto službenika za javne nabavke. Upravni odbor Bolnice donio je 6. 3. 2025. godine Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2025. godinu, a ukupna procijenjena vrijednosti planiranih postupaka iznosi 2.619.200 KM. Međutim, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji nije uređeno radno mjesto službenika za javne nabavke, što nije u skladu sa članom 13a. Zakona o javnim nabavkama.

Koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu imenovan je u oktobru 2023. godine, u skladu sa Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.

Bolnica je 2023. godine donijela mapu poslovnih procesa, međutim njome su obuhvaćeni samo pojedini procesi službi koje su zadužene za obavljanje nemedicinskih poslova.⁸ Revizijom je konstatovano da nije izvršeno mapiranje svih bitnih procesa koji se odvijaju u Bolnici, jer mapom nisu obuhvaćeni svi poslovni procesi koji se odnose na obavljanje nemedicinskih poslova, kao ni procesi koji se odnose na osnovnu djelatnost Bolnice, a to je pružanje usluga zdravstvene zaštite. Skrećemo pažnju na to da je mapiranje poslovnih procesa i njihova razrada veoma značajna jer, između ostalog, predstavlja osnov za utvrđivanje i procjenu rizika u organizaciji. Bolnica je u novembru 2023. donijela Registar rizika. Nije prezentovano da je izvršeno ažuriranje Mape procesa i Registar rizika od njihovog

⁵ „Sl. novine FBiH“, br. 38/16

⁶ „Sl. novine FBiH“, br. 6/17, 3/19, 37/24

⁷ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 25/14, 10/16, 12/16, 28/17, 36/18 i 28/22

⁸ Mapa procesa za procese upravljanje finansijama, javne nabavke, upravljanje ljudskim resursima, IT upravljanje i pravna pitanja.

donošenja 2023. godine. S tim u vezi, Vlada FBiH donijela je Zaključak⁹ kojim zadužuje sve obveznike primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH da do 28. 11. 2025. godine, sačine/ažuriraju mape poslovnih procesa i registar rizika i unesu ih u PIFC aplikaciju. Bolnica je Mapu procesa i Registar rizika koji datiraju iz 2023. godine, unijela u aplikaciju PIFC (Modul za finansijsko upravljanje i kontrolu).

U cilju uspostavljanja funkcionalnog sistema interne kontrole, Bolnica je donijela značajan broj internih akata kojima se regulišu ključni poslovni procesi. Revizijom je konstatovano da Pravilnik o radu koji datira iz 2015. godine, nije usaglašen sa Zakonom o radu u dijelu uslova za prestanak ugovora o radu. Također, nije usaglašen sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti medicinskih sestara i tehničara svih profila i nivoa obrazovanja na teritoriji Kantona Sarajevo i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo (u daljnjem, tekstu: Kolektivni ugovori),¹⁰ u dijelu minimalnog trajanja godišnjeg odmora, prava na uvećanje godišnjeg odmora po osnovu socijalnih i zdravstvenih uslova i u dijelu definisanja članova uže porodice radi ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo. Skrećemo pažnju na to da ugovori o radu koje je Bolnica zaključila sa zaposlenicima u ranijem periodu također nisu usklađeni sa Kolektivnim ugovorima u dijelu koeficijenata složenosti po grupama zanimanja. Uvidom u revizorski uzorak konstatovano je da su se primjenjivali koeficijenti složenosti utvrđeni Kolektivnim ugovorima (izuzev odstupanja opisanog u tački 6.1.2.4 Izvještaja). S tim u vezi, napominjemo da je shodno odredbama Kolektivnih ugovora, Bolnica bila u obavezi da uskladi Pravilnik o radu i ugovore o radu sa kolektivnim ugovorima u roku od 60 dana od dana njihovog stupanja na snagu. Nakon obavljene prethodne revizije, Bolnica je sa određenim brojem zaposlenika zaključila nove ugovore.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji nije usaglašen sa Kolektivnim ugovorima u dijelu kojim se uređuje koeficijent složenosti po grupama zanimanja, kao i potrebnog broja godina radnog staža po definisanim grupama zanimanja.

Također, Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim primanjima zaposlenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik o plaćama) iz decembra 2014. godine nije usaglašen sa Kolektivnim ugovorima, u dijelu koeficijenata složenosti po grupama zanimanja; procenta uvećanja osnovne plaće za stečeno zvanje primarijus, noćni rad, rad na dan sedmičnog odmora i rad u dane praznika, kao i uvećanja plaće radnicima koji rade na odjeljenju intenzivne njege; isplate naknade za topli obrok; uslova za isplatu regresa; novčane naknade u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenika, kao i definisanja članova uže porodice; novčane naknade u slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti radnika ili člana njegove uže porodice i otpremnine prilikom odlaska zaposlenika u penziju. Pored toga, članom 18. Pravilnika o plaćama je definisano da za postignuti kvalitet i obim rada veći od prosječnog, zaposleniku se može isplatiti odgovarajući stimulativni dio plaće, čiji procent utvrđuje direktor Bolnice a najviše do 20% od plaće uposlenika. Članom 38. Pravilnika o plaćama definisano je da direktor može nagraditi i stimulirati zaposlenika povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacije i inovacije u procesu rada, kao i po osnovu neprekidnog rada (jubilarne nagrada), u skladu s materijalnim mogućnostima Bolnice. **Odredbama Kolektivnih ugovora utvrđeno je da poslodavac može nagraditi radnika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacija i inovacija u procesu rada, u skladu sa pravilnikom o radu poslodavca i raspoloživim finansijskim sredstvima. Međutim, s obzirom na to da stimulativni dio plaće, nagrade i stimulacije povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika, kao i jubilarne nagrade, nisu predviđene odredbama Kolektivnih ugovora, to predstavlja uvođenje novog prava. Navedeno je za posljedicu imalo obračun i isplatu stimulacija, naknada povodom praznika i jubilarnih nagrada, koje nisu u skladu sa Kolektivnim ugovorima.**

⁹ V. broj 115/2025 od 25. 6. 2025. godine

¹⁰ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 20/22, 42/23, 40/24 i 25/25

Direktorica Bolnice na mjesečnom nivou donosi odluku kojom se utvrđuje vrijednost boda za taj mjesec, a koji predstavlja proizvod broja dana tekućeg mjeseca, najniže satnice i broja sati dnevnog rada. Revizijom je konstatovano da je u odlukama za mart, april, maj, juni, juli, august i decembar pogrešno izračunata vrijednost boda, što je uticalo da se pri obračunu i isplati plaće koristila neto satnica različita od satnice definisane predmetnim odlukama i Kolektivnim ugovorima. Također, utvrđeno je da je u odluci za septembar iskazana tačna vrijednost boda. Međutim, prilikom obračuna koristila se druga neto satnica. Kod obračuna plaće za august primijenjena je neto satnica veća od satnice utvrđene Kolektivnim ugovorima, i veća od satnice izračunate na osnovu vrijednosti boda (kod koje je kao što je već navedeno konstatovana greška u izračunu). **Iako razlike utvrđene na osnovu revizorskog uzorka nisu materijalno značajne, navedeno ukazuje na to da Bolnica nije uspostavila adekvatan sistem internih kontrola za poslovni proces obračuna i isplate plaća, što je rezultiralo propustima u obračunu i isplati plaća i naknada plaća.**

Skrećemo pažnju na to da je Bolnica sačinila prijedlog novog Pravilnika o radu kojim su uređena materijalna prava zaposlenika, kao i sistematizacija radnih mjesta u Bolnici, a koji nije usvojen do okončanja revizije. Naime, prezentovan je dopis od 21. 4. 2026. koji je Upravni odbor Bolnice u vezi sa zahtjevom Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo (u daljnjem tekstu: Sindikat) uputio Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: resorno Ministarstvo). U predmetnom dopisu između ostalog navodi se da Pravilnik o radu datira iz 2015. godine, te da neusklađivanje akata utiče štetno na ostvarivanje prava radnika, kao i da je iz primjedbi Sindikata vidljivo da iste nisu usmjerene na zaštitu prava i interesa radnika, već na opstrukciju i otežavanje donošenja novog Pravilnika. Također, u predmetnom dopisu se navodi da Sindikat na dostavljeni Prijedlog Pravilnika nije dostavio primjedbe i prijedloge u zakonom predviđenom roku.

Bolnica je u skladu s Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH sačinila plan za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole za 2025. godinu, kao i Izvještaj o njegovoj realizaciji.

Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2025. sačinjen je i dostavljen resornom Ministarstvu. U okviru ovog izvještaja nisu utvrđene mjere koje se planiraju poduzeti za daljnji razvoj finansijskog upravljanja i kontrole po COSO komponentama.

Shodno navedenom, sistem finansijskog upravljanja i kontrole nije uspostavljen u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH u dijelu kontrolnog okruženja i kontrolnih aktivnosti.

Preporuke:

- ***Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovati radno mjesto službenika za javne nabavke u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama;***
- ***dopuniti mapu poslovnih procesa nedostajućim poslovnim procesima u skladu s odredbama Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, te izvršiti ažuriranje registra rizika u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH;***
- ***uskladiti interne akte sa zakonskim i podzakonskim propisima s ciljem uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH;***
- ***uspostaviti adekvatan sistem internih kontrola za poslovni proces obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenicima.***



Organi Bolnice

Statutom Bolnice utvrđeno je da su organi kontrole poslovanja, upravljanja i rukovođenja: Nadzorni odbor, Upravni odbor i direktor.

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja u Bolnici i sastoji se od tri člana, koje imenuje i razrješava Vlada Kantona. Rješenjem od 5. 7. 2024. godine imenovan je Nadzorni odbor u sastavu: Dijana Handžić - predsjednica i članovi Rasim Duraković i Eldin Drakovac. U toku 2025. godine, Nadzorni odbor je održao 12 sjednica na kojima je raspravljao i odlučivao o pitanjima iz svoje nadležnosti. Članom 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 40. Statuta definisano je da Nadzorni odbor analizira izvještaje o poslovanju, vrši nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga i godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, te izvještava osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. Nadzorni odbor je sačinio u martu 2026. godine i dostavio Osnivaču, Upravnom odboru i direktoru Izvještaj o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Bolnice za 2025. godinu, koji sadrži analizu izvještaja o poslovanju Bolnice i godišnjeg obračuna Bolnice kao i zaključak o urednosti i zakonitosti vođenja poslovnih knjiga.

Bolnicom upravlja Upravni odbor, koji ima pet članova i čine ga predstavnici: osnivača - tri člana od kojih jedan mora biti ispred resornog Ministarstva i stručnih radnika Bolnice - dva člana od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona, na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Rješenjem Vlade Kantona od 29. 4. 2024. godine imenovan je Upravni odbor u sastavu: Ilda Berberović – predsjednica i članovi i članice Srebrenka Bise, Muhamed Zuko, Samra Ajanović Hodžić, i Srebrenka Hota. Upravni odbor je tokom 2025. godine održao 11 redovnih i dvije vanredne sjednice, na kojima je raspravljao i odlučivao o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Direktor rukovodi, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Bolnicu i odgovoran je za zakonitost njenog rada. Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost resornog ministra. Nakon provedene procedure javnog oglasa, i uz prethodnu saglasnost resornog ministra, Upravni odbor donio je 12. 10. 2022. Odluku, kojom je Inga Lokmić Pekić imenovana za direktoricu Bolnice na period od četiri godine.

Unutrašnji nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih zaposlenika

U skladu s članovima 192. i 193. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Bolnica je obavezna provoditi unutrašnji nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definisano je da se unutrašnji nadzor provodi na osnovu općeg akta i godišnjeg plana i programa provođenja unutrašnjeg nadzora, te da su ustanove dužne godišnji plan i program provođenja unutrašnjeg nadzora dostaviti nadležnom ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće za sljedeću godinu. Članom 63. Statuta definisano je da unutrašnji nadzor obavljaju zdravstveni radnici sa dugogodišnjim radnim iskustvom, po pravilu šefovi odjeljenja, te da se unutrašnji nadzor provodi na osnovu Poslovnika o radu Komisije za stručni nadzor, a da opšti akt sadrži način obavljanja nadzora, stručnu spremu zdravstvenih zaposlenika koji obavlja nadzor i dinamiku obavljanja nadzora.

Bolnica je u aprilu 2003. godine donijela Pravilnik o unutrašnjem nadzoru. Članom 11. ovog Pravilnika između ostalog je definisano da su ovlaštena lica najmanje jednom u tri mjeseca, metodom slučajnog izbora, obavezni da za najmanje 10% od ukupnog broja zaposlenih zdravstvenih radnika na odjeljenju obave provjeru i ocjenu medicinske dokumentacije i pismeno evidentiraju nađeno stanje. Odlukom direktorice od 7. 7. 2023. imenovana je Komisija za unutrašnji nadzor i zdravstvenu dokumentaciju.¹¹ Sačinjen je Plan rada unutrašnjeg nadzora za 2025, te dostavljen resornom Ministarstvu u zakonom predviđenom roku. Obavljenom prethodnom revizijom konstatovano je da nisu sačinjeni svi kvartalni izvještaji o obavljenom unutrašnjem nadzoru u skladu s članom 11. Pravilnika o unutrašnjem nadzoru. Naime, prezentovano je da je Komisija u toku 2025. godine sačinila dva izvještaja o unutrašnjem nadzoru: izvještaj od 16. 6. 2025. koji se odnosi na period 1. 1. do 12. 6.

¹¹ Odlukom nije definisan period mandata ove Komisije.

2025. i izvještaj od 4. 12. 2025. godine, prema kojima je Komisija izvršila nadzor nad stručnim radom bolničkih odjela, te izvršila pregled historije bolesti za po tri pacijenta na Odjelu intenzivne njege, Odjelu – ženski rehabilitacioni odjel i Odjelu – muški rehabilitacioni odjel. **Navedeno upućuje da nije u potpunosti izvršen unutrašnji nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika u 2025. godini, kako je to predviđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnikom o unutrašnjem nadzoru i Poslovnikom o radu Komisije za unutrašnji nadzor i zdravstvenu dokumentaciju.** Bolnica je dostavila resornom Ministarstvu godišnji izvještaj o obavljenom unutrašnjem nadzoru 29. 12. 2025. godine.

U maju 2026. godine, direktorica je donijela Poslovnik o radu komisije za unutrašnji nadzor nad stručnim radom, kojim se van snage stavlja Pravilnik o unutrašnjem nadzoru. Predmetnim Poslovnikom je definisano da je Komisija dužna da kvartalno, na osnovu izvršenog uvida nad stručnim radom zdravstvenih zaposlenika, dostavi izvještaj, mišljenje i prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i drugih neophodnih mjera (racionalizacija i unapređenje rada, kvaliteta pruženih usluga odgovornost za rad na osnovu uvida u rad zaposlenih i sl.). Također, utvrđeno je da je na kraju godine direktor Bolnice obavezan sačiniti izvještaj o nadzoru nad stručnim radom Bolnice, kojeg dostavlja Upravnom odboru u okviru godišnjeg izvještaja o radu.

Preporuka:

- ***vršiti unutrašnji nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih zaposlenika u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije za unutrašnji nadzor nad stručnim radom.***

Sigurnosni standardi

U skladu s članom 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Bolnica je dužna uspostaviti sistem sigurnosnih standarda. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (u daljnjem tekstu: AKAZ) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u FBiH. Akreditacija podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti i kvaliteta u procesu pružanja zdravstvene zaštite, kao i sticanje akreditacijskog statusa kod AKAZ-a.¹² Akreditacija obuhvata i certifikaciju i vrši se svake tri godine u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH.¹³

Bolnica je u ranijem periodu sa AKAZ-om zaključila Ugovor o uslovima vanjskog pregleda i akreditaciji Bolnice. Predmet ovog Ugovora bio je vanjski pregled koji će izvršiti AKAZ u svrhu sticanja akreditacijskog statusa Bolnice. Nakon toga, Bolnica je 28. 12. 2022. stekla akreditaciju i certifikaciju sa 100% ispunjenih standarda sigurnosti i 97,5% standarda kvaliteta za bolnice. Akreditacija je istekla 28. 12. 2025. godine, dok je rok važenja certifikata do 28. 12. 2026. godine.

Interna revizija

Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH¹⁴ propisano je da se odredbe ovog Zakona odnose na korisnike javnih sredstava budžeta FBiH, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova, kao i pravna lica u kojima FBiH, kantoni ili općine imaju većinsko vlasništvo. Bolnica je korisnik javnih sredstava jer se najvećim dijelom finansira iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ZZO KS). Članom 3. Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH definisano je da se kriteriji za uspostavljanje Jedinice za internu reviziju smatraju ispunjenim kada je ispunjen najmanje jedan od propisanih kriterija.

¹² Članom 6. Zakona o akreditaciji definisano je da je učešće u programu akreditacije dobrovoljan proces koji se vrši na zahtjev zdravstvenih ustanova primarne i bolničke zdravstvene zaštite, a dodjeljuje se onim zdravstvenim ustanovama za koje se dokaže da su ispunile postavljene standarde i kriterije AKAZ-a.

¹³ „Sl. novine FBiH“, br. 59/05, 52/11 i 6/17

¹⁴ „Sl. novine FBiH“, br. 47/08, 101/16



Bolnica u toku 2025. godine nije ispunila kriterije definisane članom 3. Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH. Članom 15. stav (4) navedenog Pravilnika utvrđeno je da za pravna lica u kojima vlasnički udjel imaju kantoni, a koje ne ispunjavaju kriterije iz člana 3, internu reviziju će obavljati zajednička jedinica za internu reviziju kantonalnog ministarstva finansija. U 2025. godini Bolnica nije bila predmet revizije zajedničke jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Prevenција korupcije

Vlada Kantona donijela je Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,¹⁵ kojim je utvrđeno da su sve institucije obavezne u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Zakona donijeti pravilnik kojim se uređuje postupak internog prijavljivanja korupcije; u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti vlastite planove integriteta i javno ga objaviti na svojoj web stranici; dostavljati Uredu za borbu protiv korupcije izvještaj o provođenju planova integriteta do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu; imenovati ovlašteno lice ili više njih za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije, te imenovati menadžera integriteta.

Vlada Kantona je u februaru 2025. godine donijela Zaključak kojim usvaja Strategiju za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2024-2028. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2024-2028. (u daljnjem tekstu: Akcioni plan).¹⁶ Akcionim Planom utvrđena je obaveza svih institucija javnog sektora Kantona da izvrše procjenu učinkovitosti planova integriteta od strane javnih institucija, te sačine analize učinkovitosti i dostave ih Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo (rokovi 2025. i 2027. godina).

Bolnica je donijela u oktobru 2025. godine Plan integriteta, koji je objavljen na internet-stranici. Izvještaj o provođenju Plana integriteta za 2025. godinu sačinjen je i 30. 3. 2026. dostavljen Uredu za borbu protiv korupcije. U ovom Izvještaju je navedeno da je od ukupno 67 planiranih mjera iz Plana integriteta, realizovano 65, dok su dvije mjere nerealizovane. Bolnica je imenovala menadžera integriteta, kao i lice ovlašteno za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije. S obzirom na to da je Plan integriteta donesen krajem 2025. godine, a obaveza provođenja analize učinkovitosti je svake druge godine od dana njegovog donošenja, nije sačinjena analiza učinkovitosti Plana integriteta.

5. PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

5.1 Izrada i donošenje finansijskog plana

Prema članu 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članu 25. Statuta, Upravni odbor utvrđuje planove rada i razvoja i godišnji program rada, te donosi finansijski plan. Obavljenom revizijom konstatovano je da je Upravni odbor 13. 2. 2025. donio Program rada i finansijski plan za 2025. godinu, na koje je Skupština Kantona dala saglasnost 16. 6. 2025. godine. Bolnica je u februaru 2021. godine donijela Plan rada i razvoja za period 2021-2025, koji je 3. 3. 2021. godine dostavljen resornom Ministarstvu, a koji Upravni odbor nije utvrdio.

Finansijskim planom za 2025. godinu su planirani ujednačeni prihodi i rashodi u iznosu od 8.668.000 KM.

U strukturi ukupnih prihoda Bolnice najveći udio planiranih prihoda odnosi se na prihode po osnovu ugovora zaključenog sa ZZO KS u iznosu od 8.183.000 KM, dok se u strukturi ukupnih rashoda najveći udio planiranih rashoda odnosi na plaće i naknade (7.177.500 KM) i na sirovine i materijale (1.231.000 KM).

¹⁵ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22

¹⁶ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 10/25

Aneksom I ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo koji je potpisan sa ZZO KS 23. 7. 2025. godine ugovorena su ukupna sredstva u iznosu od 8.442.149 KM.

Finansijskim planom predviđeni prihodi i rashodi, te njihovo izvršenje, iskazani su u tabeli:

KM

R. br.	Pozicija	Plan za 2025. godinu	Ostvareno u 2025. godini	Ostvareno u 2024. godini	Indeks (4/3)*100
1	2	3	4	5	6
I	Prihodi	8.668.000	8.733.211	7.623.634	100,75
II	Rashodi	8.668.000	8.417.618	7.186.438	97,11
III (I-II)	Višak prihoda nad rashodima	0	315.593 ¹⁷	437.196	-

Uvidom u dokumentaciju nisu konstatovana značajnija odstupanja ostvarenih prihoda i rashoda od planiranih Finansijskim planom.

Revizijom je konstatovano da Upravni odbor nije utvrdio plan rada i razvoja za period 2021-2025. godinu, što nije u skladu s članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 25. Statuta.

Preporuka:

- **potrebno je da Upravni odbor utvrdi plan rada i razvoja Bolnice, u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta.**

5.2 Izvještavanje

Članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 25. Statuta utvrđeno je da je Upravni odbor dužan najmanje jedanput godišnje podnijeti osnivaču izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove. Izvještaj o finansijskom poslovanju Bolnice za 2025. godinu je sačinjen i dostavljen resornom Ministarstvu 30. 3. 2026. godine.

Direktor, prema članu 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članu 30. Statuta, ima obavezu da podnosi Upravnom odboru pismeni izvještaj o cjelokupnom poslovanju zdravstvene ustanove jednom tromjesečno. Predmetni izvještaji su sačinjeni i podneseni u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom.

Nadzorni odbor je u martu 2026. godine sačinio Izvještaj o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Bolnice za 2025. u skladu s članom 40. Statuta, koji je dostavljen resornom Ministarstvu 30. 3. 2026. godine.

Bolnica je sačinila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2025. godinu u skladu s Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa,¹⁸ koji je Upravni odbor usvojio 26. 3. 2026, te je dostavljen resornom Ministarstvu 30. 3. 2026. godine. Nije prezentovano da je osnivač razmatrao izvještaj o radu i poslovanju Bolnice za 2025. godinu.

6. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bolnica je sačinila finansijske izvještaje i dostavila ih nadležnim organima i institucijama u skladu s važećim propisima i u utvrđenom roku.

Upravni odbor je 26. 3. 2026. usvojio Godišnje finansijske izvještaje Bolnice za 2025. godinu.

S obzirom na to da Statutom nije propisan rok za usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja, Upravni odbor je razmatrao i usvojio Godišnje finansijske izvještaje nakon što su podneseni nadležnim organima i institucijama.

¹⁷ Višak prihoda nad rashodima prije oporezivanja iskazan je u iznosu od 315.593 KM, porez na dobit 5.729 KM, dok je preostali višak prihoda nad rashodima iskazan u Bilansu uspjeha u iznosu od 309.864 KM.

¹⁸ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 23/21, 52/21 i 32/22

Reviziju finansijskih izvještaja Bolnice za 2025. godinu obavilo je društvo Zuko d.o.o. Sarajevo, koje je 4. 3. 2026. godine izrazilo nemodifikovano mišljenje o finansijskim izvještajima.

6.1 BILANS USPJEHA – IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD

6.1.1 Prihodi

U godišnjim finansijskim izvještajima iskazani su prihodi u iznosu od 8.733.211 KM. Struktura ostvarenih prihoda je sljedeća: prihodi iz ugovora s kupcima (8.429.490 KM) i ostali prihodi i dobici (303.721 KM).

6.1.1.1 Prihodi iz ugovora sa kupcima

Prihodi iz ugovora s kupcima čine 97% ukupnih prihoda i u cijelosti se odnose na prihode od pruženih usluga. Strukturu prihoda iz ugovora s kupcima čine: prihodi od ZZO KS (8.076.858 KM) i ostali prihodi od pruženih usluga (352.632 KM).

Prihodi od ZZO KS odnose se na prihode po osnovu zaključenih ugovora sa ZZO KS. Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo za 2025. godinu zaključen je sa ZZO KS 27. 1. 2025. godine u ukupnom iznosu 8.183.000 KM (naknade za zaposlene 7.731.202 KM i naknada za dodatne radnike 451.798 KM). Naknade za zaposlene uključuju plate, naknade, regres, naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora, kao i materijalne troškove. Naknade za dodatne radnike se odnose na prijem novih zaposlenika Bolnice u 2025. godini, kao i na finansiranje doktora medicine na specijalizacijama započetim u prethodnom periodu i tokom 2025. godine. Naknade za pružanje zdravstvene zaštite Bolnici će se dostavljati u mjesečnim tranšama u visini 1/12 odobrenog godišnjeg budžeta za finansiranje naknade za pružanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena na bazi definisanih kriterija obračuna vrijednosti rada i materijalnih troškova, izuzev dijela sredstava planiranih za tačno određene namjenu, a koja imaju drugačiju dinamiku izvršenja i realizovat će se po zahtjevu Bolnice uz prilog relevantne dokumentacije. Tokom 2025. godine ZZO KS je Bolnici doznačavao ugovorene mjesečne tranše, a po pojedinačnim zahtjevima Bolnice doznačavana su sredstva na transakcijski račun Bolnice za naknade po osnovu otpremnina i pomoći zaposlenicima.

Aneksom I ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo koji je potpisan sa ZZO KS 23. 7. 2025. godine ugovorena su ukupna sredstva u iznosu od 8.442.149 KM.

U skladu s ugovorom sa ZZO KS, Bolnica se obavezuje da će osiguranim licima Kantona Sarajevo pružati zdravstvenu zaštitu prema svom osnivačkom aktu za usluge za koje je registrovana da pruža, na osnovu uputnice (pisane ili elektronske) izdate od strane ovlaštenog doktora medicine iz zdravstvene ustanove koja je u ugovornom odnosu sa ZZO KS. Uputnice izdate u ugovornim ustanovama iz javnog i privatnog sektora imaju jednak tretman u sistemu zdravstvene zaštite.

Ugovorom sa ZZO KS i njegovim aneksom definisana je obaveza Bolnice da dostavlja ZZO KS mjesečne izvještaje o vrsti usluga koje u prethodnom periodu nisu pružene osiguranim osobama, kao i razlozima neizvršenja, te mjesečne izvještaje o uslugama na čije pružanje osigurane osobe ZZO KS čekaju duže od 90 dana. Bolnica je tokom 2025. godine dostavljala navedene izvještaje ZZO KS. Također, Bolnica je dužna ZZO KS dostavljati izvještaje o poslovanju, program rada i finansijski plan, što je i učinjeno za 2025. godinu. ZZO KS je po zaključenom ugovoru i njegovom aneksu ispostavljaio mjesečne obavijesti o doznačenim sredstvima Bolnici. Po ovom ugovoru ZZO KS ima pravo kontrole izvršenja obaveza koje je Bolnica preuzela ugovorom. Prema pisanom obrazloženju Bolnice, ZZO KS nije vršio kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza tokom 2025. godine.

Ostali prihodi od pruženih usluga iskazani u iznosu od 352.632 KM odnose se na prihode od liječenja prisilno - forenzičkih pacijenata po izdatim računima Bolnice, a na osnovu Rješenja Općinskih sudova. Ovi računi se dostavljaju Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na plaćanje.

6.1.1.2 Ostali prihodi i dobici

Ostali prihodi i dobici najvećim dijelom se odnose na ukinuta rezervisanja za sudske sporove (185.889 KM), prihode od sufinansiranja zapošljavanja (48.000 KM) i na ostale poslovne prihode (45.492 KM).

Prihodi od ukinutih rezervisanja za sudske sporove evidentirani su na osnovu Odluke o ukidanju rezerviranja po započetim sudskim sporovima na dan 31. 12. 2025. godine, koju je donijela direktorica 15. 1. 2026. godine, što je detaljnije obrazloženo u tački 6.2.4.2 Izvještaja.

Prihodi od Službe za zapošljavanje u iznosu od 48.000 KM odnose se na prihode po osnovu zaključenih ugovora sa Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ po programima zapošljavanja.

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode po osnovu zaključenog ugovora sa Javnom ustanovom Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za pružanje usluga pripreme obroka (doručak, ručak i večera) i pranja i peglanja veša po potrebi.

6.1.2 Rashodi

U Godišnjim finansijskim izvještajima iskazani su rashodi u iznosu od 8.417.618 KM, a njihovu strukturu čine: poslovni rashodi (8.088.283 KM) i ostali rashodi i gubici (329.335 KM).

6.1.2.1 Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 8.088.283 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1.102.505 KM, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na troškove plaća i ostalih ličnih primanja što je detaljnije obrazloženo u tački 6.1.2.4 Izvještaja.

6.1.2.2 Troškovi sirovina i materijala

Troškovi sirovina i materijala iskazani su u iznosu od 424.603 KM, a najznačajniji su: utrošene namirnice za ishranu (200.455 KM), lijekovi (86.841 KM), materijal za čišćenje (55.881 KM) i sanitetski materijal (25.770 KM).

Revizijom je konstatovano da su ovi troškovi nastali u skladu sa zaključenim ugovorima sa dobavljačima koji su izabrani nakon provedenih postupaka javnih nabavki.

6.1.2.3 Troškovi energije i goriva

Utrošena energija i gorivo iskazani su u iznosu od 144.681 KM, a u njihovoj strukturi najznačajniji su troškovi električne energije (73.485 KM), utrošak lož ulja (39.763 KM) i utrošak grijanja – pelet (27.491 KM).

Revizijom je konstatovano da su ovi rashodi nastali u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno fakturama dobavljača.

6.1.2.4 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja iskazani su u iznosu od 7.136.138 KM, što je za 1.075.912 KM više u odnosu na prethodnu godinu. Strukturu ovih troškova čine bruto plaće zaposlenih (6.366.728 KM), ostale naknade zaposlenih (718.770 KM) i troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući i članove odbora (50.640 KM).

Do znatnog povećanja ovih troškova najvećim je dijelom došlo zbog stupanja na snagu Kolektivnih ugovora,¹⁹ kojima je utvrđeno da najniža neto satnica od 1. 5. 2025. iznosi 3,74 KM, u odnosu na 3,40 KM koliko je iznosila do tada.

¹⁹ „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 25/25

Obračun plaća i naknada zaposlenih u Bolnici uređen je Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorima, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnikom o plaćama. Kolektivnim ugovorima je definisano da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak i uvećane plaće u skladu s članom 76. Zakona o radu. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i odgovarajućeg koeficijenta složenosti poslova koje radnik obavlja, a najniža neto satnica utvrđena Kolektivnim ugovorima se množi sa mjesečnim fondom sati. Koeficijenti složenosti poslova su utvrđeni u rasponu od 1,55 do 6,20. Radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uslove rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Također, članom 33. stav 3. Kolektivnih ugovora, između ostalog je definisano da radnik ima pravo na druga prava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Plaća direktorice utvrđena je Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zakon o plaćama) i Uredbom o određivanju plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uredba o plaćama). Upravni odbor donio je 21. 11. 2022. godine Odluku o visini plaće direktorice, kojom je definisan koeficijent 6,7, s tim da ne može biti veća od umnoška tri prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjim podacima federalnog zavoda za statistiku. Revizijom je konstatovano da se prilikom obračuna i isplate plaće direktorice primjenjivao koeficijent 6,2 koji je definisan Kolektivnim ugovorom, odnosno da su obračun i isplata plaće direktorice vršeni u skladu sa navedenim propisima.

Najviša isplaćena osnovna neto plaća iznosila je 3.720 KM, najniža 960 KM, dok je prosječna neto plaća iznosila 1.941 KM.

Radno vrijeme zaposlenika definisano je Pravilnikom o radu i Pravilnikom o rasporedu radnog vremena i u skladu je s odredbama Kolektivnih ugovora. Revizijom je konstatovano da Bolnica ima uspostavljene evidencije o radnom vremenu zaposlenika, koje se vode u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

Izvršen je uvid u obračun plaća i naknada zaposlenika za januar, april, septembar i decembar 2025. godine. **Konstatovano je da nije uspostavljen adekvatan sistem internih kontrola za proces obračuna i isplate plaća, što je rezultiralo određenim greškama (detaljnije opisano u tački 4. Izvještaja).**

Kolektivnim ugovorima²⁰ definisano je da poslodavac može nagraditi radnika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacija i inovacija u procesu rada, u skladu sa pravilnikom o radu i raspoloživim finansijskim sredstvima. Članom 18. Pravilnika o plaćama je definisano da za postignuti kvalitet i obim rada veći od prosječnog, zaposleniku se može isplatiti odgovarajući stimulatívni dio plaće, čiji procent utvrđuje direktor Bolnice a najviše do 20% od plaće uposlenika. Članom 38. Pravilnika o plaćama definisano je da direktor može nagraditi i stimulisati zaposlenika povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacije i inovacije u procesu rada, kao i po osnovu neprekidnog rada (jubilara nagrada), u skladu s materijalnim mogućnostima Bolnice. Po osnovu člana 18. Pravilnika o plaćama, a na prijedlog glavnog tehničara Bolnice, direktorica je donosila odluke o stimulatívnom dijelu plaće u visini od 10 do 20%. U toku 2025. godine uvećanja plaće za stimulatívni dio plaće su isplaćena u ukupnom iznosu od neto 22.347 KM (bruto 32.387 KM). Pored toga, isplaćene su nagrade povodom praznika po osnovu odluke direktorice od 28. 2. 2025. godine u iznosu od 22.600 KM (neto iznos 200 KM za 113 zaposlenika)²¹ i odluke od 30. 4. 2025. u iznosu od 16.430 KM (neto iznos 155 KM za 106 zaposlenika), kao i jubilara nagrada u iznosu od 10.700 KM.

²⁰ Članom 55. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo, članom 55. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti medicinskih sestara i tehničara i zdravstvenih tehničara svih profila i nova obrazovanja na teritoriji Kantona Sarajevo i članom 58. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo.

²¹ Pozivajući se na član 55. i 58. Kolektivnih ugovora, direktorica je donijela Odluku o isplati nagrade radnicima povodom državnog praznika. Međutim, ovim članovima Kolektivnih ugovora nije predviđena isplata nagrada radnicima povodom državnih praznika.

Međutim, s obzirom na to da stimulativni dio plaće, nagrade i stimulacije povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika, kao i jubilarne nagrade, nisu predviđene odredbama Kolektivnih ugovora, to predstavlja uvođenje novog prava. Navedeno je za posljedicu imalo obračun i isplatu navedenih naknada u ukupnom iznosu od neto 72.077 KM. Preporuka za navedeno data je u okviru tačke 4. Izvještaja.

Pored toga, pozivajući se na odredbe Kolektivnih ugovora, direktorica je u toku 2025. godine donijela više odluka o isplati novčane pomoći i razlika plaće zaposlenicima po osnovu ostvarenih ušteda i racionalizacije u procesu rada, i u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i to: Odluku od 25. 4. 2025. kojom se odobrava isplata pomoći zaposlenicima za april u iznosu od 150 KM za 107 zaposlenika (neto 16.050 KM);²² Odluku od 28. 5. 2025. kojom se odobrava isplata razlike plaće za maj u iznosu od po 300 KM za 109 zaposlenika (neto 32.700 KM);²³ Odluku od 26. 6. 2025. kojom se odobrava isplata razlike plaće za juni u iznosima od 250 KM za 112 radnika (neto 28.000 KM); Odluku od 28. 8. 2025. kojom se odobrava isplata razlike plaće za august 2025. u iznosu od po 250 KM za 111 radnika (neto 27.750 KM);²⁴ Odluku o isplati nagrade radnicima od 30. 9. 2025 u iznosu od 200 KM za 113 zaposlenih (neto 22.600 KM); Odluku od 29. 10. 2025. kojom se odobrava isplata razlike plaće za oktobar u iznosu od 300 KM za 115 radnika (neto 34.500 KM); Odluku od 28. 11. 2025 o isplati pomoći zaposlenicima u iznosu od 400 KM za 113 zaposlenih (neto 45.200 KM) i Odluku od 30. 12. 2025. kojom se odobrava isplata razlike plaće za decembar 2025. iznosu od 500 KM za 113 zaposlenih (neto 56.500 KM).²⁵ **Po osnovu ovih odluka u 2025. isplaćene su pomoći i razlike u plaći zaposlenicima u ukupnom iznosu od neto 263.300 KM. U obrazloženjima ovih odluka navedeno je da se donose uzimajući u obzir činjenicu da je ostvarena značajna bruto dobit, da je na poziciji bruto plaća ostvarenje ispod finansijskog plana, te da postoji dovoljno novčanih sredstava. Međutim, nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje bi se utvrdilo da su ostvarene uštede i racionalizacije u procesu rada koje bi predstavljale osnov za isplatu ovih pomoći i razlika u plaćama u skladu s odredbama Kolektivnih ugovora. Okolnosti navedene u obrazloženjima odluka same po sebi ne predstavljaju dokaz da su ostvarene uštede i racionalizacije u procesu rada. Zbog navedenog, ne može se potvrditi osnovanost isplate pomoći i razlika u plaćama u iznosu od neto 263.300 KM.**

Preporuka:

- ***isplate po osnovu ostvarenih ušteda i racionalizacija u procesu rada vršiti u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti propisani Kolektivnim ugovorima.***

Revizijom je konstatovano da je u pojedinim slučajevima kod obračuna plaće primijenjen pogrešan koeficijent. Naime, za radno mjesto rukovodilac bolničke apoteke, primijenjen je koeficijent 6,2 koji je Kolektivnim ugovorima predviđen za radno mjesto za koje je uslov visoka stručna sprema zdravstvenog usmjerenja i subspecijalizacija, umjesto koeficijenta 6,0 utvrđenog Kolektivnim ugovorom za odgovarajući stepen obrazovanja koji je uslov za predmetno radno mjesto (visoka stručna sprema zdravstvenog usmjerenja i specijalizacija). Nije nam prezentiran akt na osnovu kojeg je za predmetno radno mjesto utvrđen koeficijent 6,2. Prezentiran je ugovor o radu koji datira iz 2014. godine za radno mjesto farmaceut Bolnice kojim je definisan koeficijent 4,2; Rješenje od 25. 3. 2023. godine o

²² Po osnovu člana 55. i 58. Kolektivnih ugovora i Odluke br. 02.8-371/24 od 2. 2. 2024. godine, a zbog pojačanih aktivnosti na realizaciji i implementaciji projekta „Dnevna bolnica“. Nije prezentirana dokumentacija u vezi s aktivnostima svih zaposlenih na implementaciji projekta „Dnevna bolnica“, s obzirom da realizaciju ovog projekta provodi odabrani dobavljač „Vizija“ d.o.o. Visoko nakon provedenog postupka javne nabavke

²³ Po osnovu člana 38. Pravilnika o plaćama, a uzimajući u obzir ostvarene uštede i racionalno poslovanje.

²⁴ Prijedlog za ovu Odluku je donesen na osnovu člana 55. i 58. Kolektivnih ugovora, a u skladu s Uredbom o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca („Sl. novine FBiH“, br. 8/25 i 14/25). Međutim, u Odluci nije navedeno da se isplata vrši u skladu s ovom Uredbom.

²⁵ Pored ovih, prezentovane su i sljedeće odluke: Odluka od 29. 9. 2025. kojom se odobrava isplata naknade za angažman zaposlenicima za septembar 2025. po osnovu ostvarenih ušteda u iznosu od 390 KM za 27 zaposlenika (neto 10.530 KM); Odluka od 26. 6. 2025. kojom se odobrava isplata pomoći zaposlenicima za juni u iznosu od po 100 KM za 112 zaposlenika (neto 11.200 KM) i Odluka od 30. 10. 2025. kojom se odobrava isplata pomoći za oktobar u iznosu od po 100 KM za 114 zaposlenih (neto 11.400 KM). Navedene odluke se također pozivaju na uštede i racionalizacije u procesu rada. Međutim, navedeno je i dodatno obrazloženje da se isplata radnicima vrši po osnovu obavljanja poslova i većeg angažmana zbog povećanog priliva forenzičkih pacijenata, posebno sa stanovišta provođenja pojačanih sigurnosnih mjera, povećanog obima administrativnih i organizacijskih aktivnosti i učešća u aktivnostima uspostavljanja nesmetane organizacije redovnog poslovanja Bolnice, povećanog prisustva naoružanih čuvara i restriktivnih mjera kretanja, prilagođavanja bolničkog prostora usljed restrikcija zatvorskog režima, te prisustva vatrenog oružja. Navedene odluke nismo osporavali, s obzirom na to da je u obrazloženju naveden i dodatni osnov po kojem se donose.

otkazivanju postojećeg ugovora o radu i ponudi ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima, što uključuje promjenu radnog mjesta po ugovoru magistar farmacije specijalističke kliničke farmacije na radno mjesto rukovodilac apoteke bolnice. Bolnica je ponovo 6. 3. 2026. godine donijela Odluku o otkazu ugovora o radu sa ponudom ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima, ali zaposlenica raspoređena na radno mjesto rukovodilac bolničke apoteke, nije pristala da potpiše novi ugovor kojim je, između ostalog, definisan koeficijent za to radno mjesto u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.²⁶ Pored toga, jednom zaposleniku je u 2024. izvršen obračun i isplata plaće po koeficijentu složenosti većem od utvrđenog Kolektivnim ugovorima. Direktorica je donijela 31. 12. 2024. godine Odluku da je ovaj zaposlenik dužan da uplaćuje mjesečnu ratu radi povrata više obračunate plaće. Zaposlenik je u toku 2025. izvršio povrat više uplaćene plaće.²⁷

Ostale naknade zaposlenih najvećim dijelom se odnose na naknade za topli obrok (364.552 KM), regres za godišnji odmor (90.770 KM) i otpremnine (77.828 KM) i prevoz s posla i na posao (59.302 KM) i jubilarne i druge nagrade (49.730 KM). Osim prethodno utvrđenih neusaglašenosti sa Kolektivnim ugovorom u dijelu obračuna i isplate jubilarnih i drugih naknada, konstatovano je da su druge naknade obračunate i isplaćene u skladu sa važećim propisima i internim aktima koji ih regulišu.

Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora, iskazani su u ukupnom iznosu od bruto 50.640 KM, a najvećim dijelom odnose se na izdatke za članove upravnog odbora (27.235 KM) i izdatke za članove Nadzornog odbora (17.574 KM).

Visina **izdataka za članove Upravnog i Nadzornog odbora** definisana je Uredbom o plaćama, odnosno da predsjednicima ovih odbora pripada naknada u iznosu od 15% od plaće direktora, dok članovima pripada naknada u iznosu naknade za predsjednika, umanjena za 25%, te da te naknade ne mogu biti veće od maksimalno utvrđenih naknada u Zakonu o plaćama. Revizijom je konstatovano da se obračun i isplata ovih naknada nije vršila u skladu sa Uredbom o plaćama, odnosno da je isplaćena u iznosu manjem u odnosu na Uredbu. Naime, prema pismenoj izjavi odgovorne osobe, naknade su se u skladu s Uredbom o plaćama utvrdile nakon imenovanja Nadzornog odbora 2024. godine, te od tada nije vršena njihova izmjena. **Međutim, s obzirom da je u međuvremenu plaća direktorice uvećana usljed izmjena Kolektivnih ugovora, ova naknada je isplaćena u manjem iznosu u odnosu na Uredbu o plaćama.**

Preporuka:

- ***obračun i isplatu naknada predsjednicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Bolnice vršiti u skladu s odredbama Uredbe o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo.***

²⁶ Nakon usmjerenog inspeksijskog nadzora u januaru 2026, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove donijela je 13. 1. 2026. Rješenje kojim upozorava Bolnicu da je u skladu s ugovorom o radu iz 2014. godine zaposlenica raspoređena na radno mjesto farmaceut Bolnice, te da je Rješenjem od 25. 10. 2023. raspoređena da obavlja poslove radnog mjesta rukovodilac bolničke apoteke, koje obavlja i danas, a za koje radno mjesto nema zaključen ugovor o radu. Članom 24. Zakona o radu propisan je sadržaj zaključenog ugovora, te da između ostalog mora sadržavati podatke o trajanju ugovora o radu i podatke o radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova. Nakon toga, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove je izdala 21. 1. 2026. godine prekršajni nalog Bolnici, jer je zaposlenica raspoređena na drugo radno mjesto duže od 60 dana u toku jedne kalendarske godine, što je suprotno odredbama člana 108. stav 1. Zakona o radu. Bolnica je uputila Zahtjev Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u kojem je tražena saglasnost za otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za navedenu zaposlenicu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je 11. 5. 2026. odbacilo Zahtjev Bolnice kao neopravdan, uzimajući u obzir dostavljena izjašnjenja, te da poslodavac nije uspio dokazati radnopravni status zaposlenice u smislu Zakona o radu, kao i to da bi se, s obzirom na to da je zaposlenica imenovana za sindikalnu povjerenicu, postupanjem po zahtjevu mogla dovesti u nepovoljan položaj.

²⁷ Poslije izvršenog inspeksijskog nadzora u novembru 2024 godine, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove uočila je nepravilnosti da se po rješenju o privremenom rasporedu na drugo radno mjesto, zaposleniku u periodu januar – oktobar 2024. godine isplaćivala plaća sa pripadajućim koeficijentom 3,9 (VSS), iako je zaposlenik u tom periodu imao zaključen ugovor o radu za obavljanje poslova sa srednjom stručnom spremom. Kantonalna uprava za inspeksijske poslove izdala je Rješenje 19. 11. 2024. kojim se upozorava Bolnica da je dužna primjenjivati član 108. stav 1. Zakona o radu.

6.1.2.5 Amortizacija

Troškovi amortizacije iskazani su u iznosu od 89.236 KM, od čega se na amortizaciju doniranih stalnih sredstava odnosi 8.349 KM, a na amortizaciju stalnih sredstava kupljenih iz vlastitih izvora 80.887 KM. Obračun amortizacije pojašnjen je u tački 6.2.1.1 Izvještaja.

6.1.2.6 Troškovi primljenih usluga

Troškovi primljenih usluga iskazani su u iznosu od 211.546 KM, a najvećim dijelom se odnose na troškove tekućeg održavanja (102.610 KM), troškove investicionog održavanja (35.623 KM) i ostale neproizvodne usluge (19.223 KM).

Najznačajniji revidirani **troškovi tekućeg održavanja** su: molersko-farbarski radovi u vrijednosti od 25.565 KM po osnovu ugovora sa dobavljačem „Prag“ d.o.o. Sarajevo zaključenim nakon provedenog postupka javne nabavke; usluge postavljanja pločica po osnovu fakture dobavljača O.D. „Thermo Flow“ (7.020 KM), usluge čišćenja nastale po fakturi dobavljača „Oberon“ d.o.o. Istočno Sarajevo (7.020 KM); usluge servisiranja defimonitorske jedinice (1.117 KM) po fakturi dobavljača „Biomedica“ d.o.o. Sarajevo i usluge održavanja softvera po fakturi dobavljača Samostalna agencija „Tamals Soft“ (1.000 KM).

Troškovi investicionog održavanja najvećim se dijelom odnose na usluge promjene vodoinstalacija i odvoda (7.000 KM), koje su nastale na osnovu fakture dobavljača O.D. „Thermo Flow“; više različitih radova po fakturi dobavljača OD „Plava fuga“ Sarajevo (6.600 KM) i usluge servisiranja liftovskog postrojenja po osnovu fakture dobavljača „Fridges“ d.o.o. Sarajevo (5.175 KM).

U odabranom uzorku **ostalih neproizvodnih usluga** najznačajnije su usluge izrade aplikacije za javni poziv po fakturi dobavljača „Kutch“ d.o.o. u iznosu od 4.212 KM, te usluga izrade aktuarskog obračuna po fakturi „Finpal“, s.p. Banja Luka (1.000 KM).

Uvidom u odabrani uzorak ovih troškova konstatovano je da su oni nastali u skladu sa zaključenim ugovorima i fakturama dobavljača.

6.1.2.7 Ostali poslovni rashodi i troškovi

Ostali poslovni rashodi i troškovi iskazani su u iznosu od 82.079 KM, a najvećim dijelom se odnose na troškove poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret pravnog lica (37.755 KM), troškove poštanskih i telekomunikacionih usluga (19.450 KM) i troškove osiguranja imovine i radnika (5.168 KM).

6.1.2.8 Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici se najvećim dijelom odnose na troškove rezervisanja u iznosu od 328.355 KM, što je detaljnije obrazloženo u tački 6.2.4.1 Izvještaja.

6.1.3 Finansijski rezultat

Bolnica je iskazala pozitivan finansijski rezultat (višak prihoda nad rashodima prije oporezivanja) u iznosu od 315.593 KM. Obračunat je i iskazan porez na dobit u iznosu od 5.729 KM, te je višak prihoda nad rashodima nakon poreza na dobit iskazan u iznosu od 309.864 KM.

Odlukom Upravnog odbora od 26. 3. 2026. godine ostvarena dobit za 2025. godinu u iznosu od 315.593 KM (nakon oporezivanja 309.864 KM) se raspoređuje na statutarne i druge rezerve.

Ne možemo potvrditi iskazani finansijski rezultat jer nije izvršena procjena nadoknade vrijednosti stalnih sredstava u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti imovine (tačka 6.2.1.1 Izvještaja). Navedeno je moglo imati uticaja na iskazivanje finansijskog rezultata za 2025. godinu.

6.2 BILANS STANJA – IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA

6.2.1 Dugoročna imovina

Dugoročna imovina iskazana je u iznosu od 6.840.505 KM, a odnosi se na materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Prema Pravilniku o računovodstvenim politikama od 3. 12. 2021. godine, nematerijalna imovina se početno priznaje po metodi nabavne vrijednosti. Materijalna stalna sredstva početno se vrednuju i iskazuju po trošku nabavke. Mjerenje nakon početnog priznavanja dugoročne materijalne i nematerijalne imovine vrši se metodom nabavne vrijednosti. Nematerijalna i materijalna stalna sredstva se otpisuju (amortizuju) na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe, odnosno na osnovu procjene pritanja ekonomske koristi po osnovu korištenja i upotrebe stalnih sredstava.

6.2.1.1 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u iznosu od 6.836.400 KM. Struktura i promjene nekretnina, postrojenja i opreme prikazani su u tabeli:

u KM

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema i namještaj	Alati, pogon. kancel. namještaj	Transportna sredstva	Mater. sred. u pripremi	Ostala mater. sredstva	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Nabavna vrijednost								
na 1. 1. 2025.	5.038.595	2.628.693	778.849	275.292	136.031	354.196	4.396	9.216.052
- direktna povećanja u 2025.	0	0	170	5.974	0	672.197	0	678.341
- prenos sa pripreme	0	12.554	37.820	9.327	0	(59.701)	0	0
- otuđenje i rashodovanje	0	0	(3.839)	(3.619)	0	0	0	(7.458)
- ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
na 31. 12. 2025.	5.038.595	2.641.247	813.000	286.974	136.031	966.692	4.396	9.866.935
2. Akumulirana amortizacija								
na 1. 1. 2025.	0	2.057.094	608.520	195.235	115.179	0	0	2.976.028
- amortizacija za 2025.	0	27.805	34.788	12.182	6.585	0	0	81.360
- otuđenje i rashodovanje	0	0	(3.362)	(3.491)	0	0	0	(6.853)
- ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
na 31. 12. 2025.	0	2.084.899	639.946	203.926	121.764	0	0	3.050.535
3. Neto knjigovodstvena vrijednost								
na 1. 1. 2025.	5.038.595	571.599	170.329	80.057	20.852	354.196	4.396	6.240.024
na 31. 12. 2025.	5.038.595	556.348	173.054	83.048	14.267	966.692	4.396	6.836.400

Provedenom revizijom konstatovano je da se pomoćna knjiga stalnih sredstava vodi u skladu sa načelima propisanim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, te je stanje stalnih sredstava u pomoćnoj knjizi usklađeno sa stanjem stalnih sredstava iskazanim u Glavnoj knjizi na datum bilansa.

Zemljište iskazano u iznosu 5.038.595 KM odnosi se na zemljište u bolničkom krugu koje je u vlasništvu Bolnice.

Građevinski objekti iskazani su u iznosu od 556.348 KM sadašnje vrijednosti. Prema zemljišnoj knjižnim izvadcima Bolnica ima pravo vlasništva nad građevinskim objektima evidentiranim u Glavnoj knjizi, izuzev građevinskog objekta „Gerijatrija“- upravna zgrada čija je sadašnja vrijednost na datum bilansa iskazana u iznosu 21.427 KM.

Postrojenja i oprema iskazani su u iznosu od 173.054 KM sadašnje vrijednosti, a čine ih oprema, mašine i postrojenja u zdravstvu, elektronski računari, telefonska i telefaks oprema, računske i pisaće mašine, ostala uredska oprema, oprema za grijanje, ventilaciju i održavanje prostorija. Povećanje u iznosu od 37.990 KM najvećim dijelom se odnosi na nabavke klima uređaja (6.990 KM). Smanjenje

vrijednosti odnosi se na obračunatu amortizaciju (34.788 KM) i rashodovanje sredstava 477 KM (nabavne vrijednosti 3.839 KM i ispravke vrijednosti 3.362 KM).

Alati, pogonski i uredski namještaj iskazani su u iznosu od 83.048 KM, a čine ih specijalni alati, namještaj u zdravstvu, ostali namještaj, oprema za čišćenje prostorija i dr. Smanjenje alata, pogonskog i uredskog namještaja odnosi se na iznos obračunate amortizacije (12.182 KM) i iznos rashodovane imovine od 128 KM (nabavne vrijednosti 3.619 KM i ispravke vrijednosti 3.491 KM).

Materijalna sredstva u pripremi iskazana su u iznosu od 966.692 KM i najvećim dijelom se odnose na pripreme aktivnosti u vezi rekonstrukcije i dogradnje objekta Dnevna bolnica "baraka B1" 486.995 KM i na radove na natkrivanju terase na "N2" odjeljenju 108.186 KM. U okviru početnog stanja materijalnih sredstava u pripremi na 1. 1. 2025. godine (354.196 KM), prema pisanoj izjavi dio se odnosi se na projekat izgradnje odjeljenja forenzičke psihijatrije koji je knjigovodstveno evidentiran u toku 2016. i 2017. godine u iznosu od 340.330 KM.

Članovima 10. i 11. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH definisano je da je knjigovodstvena isprava dokaz o nastalom poslovnom događaju, služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama, a njen sadržaj mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu, obim, karakter i tehnička obilježja nastale promjene. Prezentirana je dokumentacija iz perioda 2018, 2019. i 2020. godine za izradu izvedbenog (glavnog) projekta za izgradnju Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri Bolnici i za plaćanje naknada za njegovu izgradnju (221.229 KM). Za preostali dio iskazanih sredstava (119.101 KM) za izgradnju odjeljenja forenzičke psihijatrije nije prezentirana dokumentacija iz prethodnog perioda na osnovu koje je izvršeno knjiženje. Napominjemo da se na transakcijskom računu Bolnice za posebne namjene na datum bilansa vodi 250.227 KM sredstava namijenjenih za odjeljenje forenzičke psihijatrije. Prezentovan je Plan javnih investicija Kantona Sarajevo 2025-2027. od 26. 9. 2024. godine u kojem su planirana sredstva za izgradnju i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri Bolnici u iznosu od 6.215.000 KM sa planom početkom realizacije 2025. godine, koje Bolnica nije dobila u toku 2025. godine, te nije započeto sa realizacijom.

Obavljenom revizijom konstatovano je da Bolnica za iskazana sredstva u pripremi (119.101 KM) ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje je izvršeno knjigovodstveno evidentiranje u poslovnim knjigama, što nije u skladu s članovima 10. i 11. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. Za navedeni iznos ne možemo potvrditi vrijednost iskazanih sredstava u pripremi na datum bilansa. Skrećemo pažnju na to da se radi o značajnom iznosu sredstava u pripremi koji nije potkrijepljen vjerodostojnom dokumentacijom, za koje situacije je predviđeno provođenje korektivnih knjiženja u skladu s odredbama MRS-a 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

Preporuka:

- ***provesti detaljnu analizu iskazanih sredstava u pripremi (119.101 KM) radi utvrđivanja osnovanosti njihovog evidentiranja, te osigurati vjerodostojnu dokumentaciju kako bi se utvrdila pouzdana knjigovodstvena vrijednost.***

U vezi sa materijalnim sredstvima u pripremi koja se odnose na aktivnosti u vezi rekonstrukcije i dogradnje objekta Dnevna bolnica "baraka B1", zaključen je Sporazum o sufinansiranju projekta otvaranja Dnevne bolnice za PTSP između Bolnice, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 8. 6. 2023. godine, kao i aneks ovog sporazuma od 31. 5. 2024. godine, o čemu je detaljnije obrazloženo u tački 6.2.4.1. Izvještaja. Kada su se stekli svi administrativni uslovi Bolnica je tokom 2024. godine provela proceduru javne nabavke putem otvorenog postupka za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dnevne bolnice "baraka B1", te je zaključen ugovor sa Vizijom d.o.o. Visoko 10. 2. 2025. godine ukupne vrijednosti 467.999 KM. Nakon provedene nove procedure javne nabavke sa Vizijom d.o.o. Visoko je 29. 4. 2025. godine zaključen novi ugovor u

ukupnoj vrijednosti 91.989 KM u kojem su uključeni dodatni radovi koji nisu bili obuhvaćeni prvobitnim ugovorom (dodatni radovi na elektroinstalacijama i vodovodima).

Do datuma bilansa po prvobitnom ugovoru sa Vizijom d.o.o. zaključenim od 10. 2. 2025. godine realizovano je 406.766 KM, a po drugom ugovoru zaključenom od 29. 4. 2025. realizovano je 62.478 KM. Vizija d.o.o. Visoko je dostavila Bolnici obavještenje o stanju izvedenih radova i privremenom prekidu izvođenja radova 26. 11. 2025, u kojem je navedeno da su zaključno sa 24. 11. 2025. izvršeni u potpunosti radovi koji su se mogli realizovati u ovoj fazi projekta, u okvirima raspoložive dokumentacije, tehničkih mogućnosti i stvorenih uslova na terenu. Također se navodi da zbog objektivnih razloga i činjenice da trenutno nisu ispunjeni potrebni uslovi za nastavak preostalih radova (radovi na izradi mašinskih instalacija), privremeno se obustavljaju radovi do momenta kada se steknu uslovi za njihov nastavak što uključuje i dodatna usaglašavanja sa Bolnicom, tehnička razjašnjenja i obezbjeđenje preduslova za nesmetan nastavak aktivnosti. Tokom 2026. godine realizovano je 11.192 KM po zaključenom ugovoru sa Vizijom d.o.o. od 10. 2. 2025. godine. Upravni odbor je 25. 2. 2026. donio odluku o pokretanju otvorenog postupka nabavke radova mašinske instalacije Dnevne bolnice procijenjene vrijednosti 160.000 KM, s tim da nije prezentirano da li je proveden navedeni postupak, koji će uticati na daljnju realizaciju aktivnosti oko završetka radova na objektu Dnevna bolnica. Tokom 2025. godine uplaćena su sredstva na transakcijski račun Bolnice od strane Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo u dva navrata 6. 8. 2025. godine (101.740 KM) i 27. 11. 2025. godine (198.260 KM), kada su knjigovodstveno zatvorena potraživanja od ovog Ministarstva koja su tokom 2025. priznata u korist odgođenog prihoda.

Amortizacija stalnih sredstava iskazana je u iznosu od 89.236 KM, a vrši se linearnom metodom otpisa stalnih sredstava, za svako sredstvo pojedinačno tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstva. Obračun i evidentiranje amortizacije vrši se kvartalno, te se na kraju godine sačinjava konačan obračun amortizacije.

Rashodovanje stalnih sredstava

Odlukama direktorice o otpisu stalnih sredstava od 9. 6. 2025, 29. 7. 2025, 12. 8. 2025. i 18. 9. 2025. godine odobreno je rashodovanje stalnih sredstava nabavne vrijednosti 7.239 KM, ispravke vrijednosti 6.690 KM i sadašnje vrijednosti 549 KM (97 kom), s tim da na datum bilansa nije bilo prijedloga za rashodovanje. Rashodovana stalna sredstva se odnose na kancelarijski namještaj i računarsku opremu. Nije imenovana komisija za rashodovanje stalnih sredstava koja bi bila zadužena za provođenje postupka rashodovanja. Prezentiran je Prateći list za preuzeti električni i elektronski otpad od firme Zeos d.o.o. od 24. 10. 2025. godine, kojim je značajan broj elektronske opreme rashodovane u ranijem periodu i u toku 2025. godini iznesen iz Bolnice (40 kom). Za ostala rashodovana stalna sredstva nije prezentovano da se nalaze u Bolnici. Nije prezentirana dokumentacija da je do okončanja revizije izvršena likvidacija preostalih rashodovanih stalnih sredstava. Do okončanja revizije nije riješen status svih rashodovanih sredstava (bilo da se radi o zapisničkom uništenju i predaji ovlaštenim pravnim osobama za uništenje elektronskog i elektroničkog otpada, donaciji, prodaji i sl.). **Stalna sredstva nisu evidentirana u okviru vanbilansne evidencije. To za posljedicu ima da nije osigurano adekvatno knjigovodstveno praćenje, niti kontrola nad tom imovinom, do njenog konačnog zbrinjavanja.**

Preporuka:

- ***rashodovana stalna sredstva evidentirati u vanbilansnim evidencijama do likvidacije i donošenja odluke o postupanju s tim stalnim sredstvima.***

Umanjenje vrijednosti sredstava

Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH (članovi 27–29) utvrđena je obaveza procjenjivanja vrijednosti imovine, obaveza i kapitala u situacijama kada to zahtijevaju MRS/MSFI, kao i da procjenu mogu vršiti ovlaštena lica – procjenitelji. Procjenjivanje vrijednosti ima za cilj utvrditi knjigovodstvenu, tržišnu, nadoknadivu, sadašnju, fer, zamjensku, likvidacionu ili poslovnu vrijednost pravnih lica imovine, obaveza i kapitala, na osnovu vjerodostojne dokumentacije, fizičke sposobnosti predmeta procjene budućih novčanih primitaka i izdataka u skladu s pravilima struke. Također, MRS-om 36 –

Umanjenje vrijednosti imovine definisano je da na kraju svakog izvještajnog perioda subjekt procjenjuje ima li indicija da je vrijednost neke imovine umanjena, a ako takve indicije postoje subjekt je dužan izvršiti formalnu procjenu nadoknadivog iznosa.

Članom 10. Pravilnika o računovodstvenim politikama je propisano da će se na datum svakog bilansa izvršiti procjena da li je vrijednost stalnih sredstava umanjena, u smislu MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti sredstava.

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine u poslovnim knjigama Bolnice iskazana je u neto iznosu od 6.840.505 KM, međutim iznos od 119.101 KM evidentiran je bez vjerodostojne dokumentacije. Bolnica nije izvršila ocjenu postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva, u skladu s MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine. U vezi s navedenim skrećemo pažnju na to da je obavljenom revizijom konstatovano da materijalna sredstva u pripremi koja se odnose na zgradu Forenzike datiraju iz 2016, 2017. i 2019. godine (340.330 KM). Iako sredstva do danas nisu stavljena u upotrebu, realizacija projekta nije obustavljena, nego je usporena zbog nemogućnosti Kantona Sarajevo da u ranijem periodu osigura potrebna sredstva za sufinansiranje. Potreba za izgradnjom ovakvog odjeljenja i dalje postoji, što potvrđuje broj i povećan priliv forenzičkih pacijenata, postojeća ograničenja bolničkog prostora i potreba osiguranja odgovarajućih sigurnosnih i zdravstvenih uslova za njihov smještaj i liječenje. Bolnica nije donijela odluku o odustajanju od projekta, niti je došlo do promjene njegove planirane namjene.

Bolnica na datum bilansa, kao ni u prethodnom periodu, nije vršila ocjenu postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva, u skladu s MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnikom o računovodstvenim politikama. Knjigovodstvena vrijednost imovine, koja bi se utvrdila shodno MRS-u 36 – Umanjenje vrijednosti imovine i Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, može se razlikovati od iskazane.

Preporuka:

- ***na datum bilansa vršiti ocjenu postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, odnosno procjenu nadoknadive vrijednosti takvog sredstva, u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti sredstava, i Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.***

Vlasništvo nad nekretninama

Bolnica u poslovnim knjigama ima iskazano zemljište i građevinske objekte. Prema prezentovanim ZK izvacima²⁸ Bolnica ima pravo vlasništva nad nekretninama i zemljištem (Državna bolnica za duševne bolesti u Sarajevu - raniji naziv Javne ustanove), izuzev građevinskog objekta „Gerijatrija“- upravna zgrada čija je sadašnja vrijednost na datum bilansa iskazana u iznosu 21.427 KM. Angažirana je advokatska kancelarija u Sarajevu koja je pokrenula aktivnosti na uknjiženju građevinskog objekta „Gerijatrija“- upravna zgrada u korist Bolnice.

Hipoteke i založno pravo

Uvidom u prezentovanu dokumentaciju konstatovano je da nad nekretninama i pokretnim stvarima nisu upisane hipoteke i založna prava u korist trećih lica.

²⁸ Broj 065-0-NAR-25-053772 od 19. 5. 2025. godine; Broj 065-0-NAR-26-000979 od 8. 1. 2026. godine; Broj 065-0-NAR-26-000977 od 8. 1. 2026. godine; Broj 065-0-NAR-26-025691 od 19. 3. 2026. godine;

6.2.2 Kratkoročna imovina

6.2.2.1 Zalihe

Zalihe su iskazane u iznosu od 43.818 KM i odnose se na: lijekove (26.364 KM), sitan inventar (10.105 KM), sanitetski drugi materijal (5.512 KM) i date avanse za zalihe (1.837 KM).

Prema odredbama Konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje, rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kad dođe do smanjenja budućih ekonomskih koristi vezanih za smanjenje imovine ili povećanje obaveza, koje se može pouzdano izmjeriti. Pravilnikom o računovodstvenim politikama Bolnice definisano je da se zalihe lijekova vode po prosječnoj cijeni, a zalihe prehrambenih artikala po nabavnim cijenama. Zalihe sitnog inventara otpisuju se metodom 100% otpisa.

Bolnica ima uspostavljenu bolničku apoteku kao centralno skladište u okviru kojeg se vrši zaprimanje i izdavanje lijekova i sanitetskog materijala. Evidentiranje ulaza lijekova i sanitetskog materijala u bolničku apoteku vrši se na osnovu fakture dobavljača, a izdavanje se vrši na osnovu narudžbenica glavnog medicinskog tehničara bolnice, odnosno pri izdavanju sa skladišta bolničke apoteke na bolničke odjele. Prema pismenoj izjavi odgovorne osobe, evidentiranje (zaduženje i razduženje) zaliha lijekova i sanitetskog materijala u finansijskom knjigovodstvu nije uvezano kroz informacijski sistem sa evidencijom u materijalnom knjigovodstvu koje je uspostavljeno kroz drugi modul u bolničkoj apoteci. Revizijom je konstatovano da na kraju svakog mjeseca, bolnička apoteka dostavlja Službi za ekonomsko-finansijske poslove mjesečni izvještaj o izdatim količinama lijekova i sanitetskog materijala na bolničke odjele, nakon čega se za cjelokupan iznos priznaju rashodi na teret zaliha.

Knjigovodstveno evidentiranje zaliha prehrambenih artikala vrši se po osnovu računa dobavljača. Prema pismenoj izjavi odgovorne osobe, Bolnica nema uslove za čuvanje prehrambenih artikala, zbog čega se nabavke vrše samo za dnevne potrebe, te se utrošak zaliha prehrambenih artikala knjigovodstveno evidentira isti dan kada su oni i nabavljeni.

Bolnica nije izvršila procjenu zaliha u skladu s MRS-om 2 Zalihe.

6.2.2.2 Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca iskazana su u iznosu od 164.996 KM. Najznačajnija su potraživanja od Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo (106.677 KM), ZZO KS (20.990 KM) i Općinskog suda u Gračanici (11.224 KM).

Uvidom u prezentirane Izvode otvorenih stavki sa 31. 12. 2025. godine izvršeno je usaglašavanje sa kupcima (145.196 KM) za 88% iskazanih potraživanja.

Bolnica nije vršila procjenu očekivanih kreditnih gubitaka za potraživanja u skladu s MSFI-jem 9 – Finansijski instrumenti. Iako je bila obavezna izvršiti procjenu očekivanih kreditnih gubitaka za potraživanja, ukazujemo na to da se većina potraživanja odnosi na ispostavljene fakture u 2025. prema ZZO KS, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo i Općinskim sudovima za koje naplata nije upitna i koja su većinom naplaćena u 2026. godini.

6.2.2.3 Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti iskazani su u iznosu od 2.367.696 KM sa sljedećom strukturom:

	u KM	
	31. 12. 2025.	31. 12. 2024.
GOTOVINA I GOTOVINSKA SREDSTVA	2.367.696	2.394.694
Transakcijski računi (KM)	2.116.104	2.143.348
Transakcijski namjenski račun	250.227	250.202
Blagajna	1.365	1.144

Bolnica ima otvorene transakcijske račune za unutrašnji platni promet kod UniCredit banke d.d. Sarajevo (glavni račun i namjenski račun). Stanja gotovine na računima na datum bilansa potvrđena su izvodima banaka na 31. 12. 2025. godine i izvodima otvorenih stavki.

Pravilnikom o blagajničkom poslovanju 2015. godine, uređena je organizacija blagajničkog poslovanja. Odlukom direktorice od 29. 1. 2025. utvrđeno je da blagajnički maksimum iznosi 2.000 KM. Blagajna (domaća valuta) se odnosi na glavnu blagajnu Bolnice. Revizijom je konstatovano da se blagajničko poslovanje vrši u skladu s Pravilnikom o blagajničkom poslovanju.

6.2.2.4 Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja, iskazani su u iznosu od 70.167 KM i najvećim dijelom se odnose na potraživanja za više uplaćeni porez na dohodak (50.000 KM) i na potraživanja po jednoj tužbi protiv trećeg lica (6.247 KM).

6.2.3 Kapital

Na datum bilansa iskazan je kapital u iznosu od 8.455.886 KM sa sljedećom strukturom: vlasnički kapital (6.258.252 KM), statusne i druge rezerve (1.887.770 KM) i neraspoređena dobit izvještajne godine (309.864 KM).

Vlasnički kapital u poslovnim knjigama iskazan je u iznosu od 6.258.252 KM. Uvidom u Aktuelni izvod iz sudskog registra od 8. 12. 2025. godine utvrđeno je da nije upisan kapital, a kao osnivač je upisana Skupština Kantona. U ranijem periodu kao i u 2025. godini nisu poduzimane aktivnosti na upisu kapitala u sudski registar. Naime, u okviru iskazanog vlasničkog kapitala vode se revalorizacijske rezerve materijalnih sredstava iz 1998. godine u iznosu od 290.636 KM. Nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje je evidentiran kapital u iznosu od 6.258.252 KM.

Ostale rezerve iskazane su u iznosu od 1.887.770 KM. Članom 19. Statuta definisano je da se ostvarena dobit može usmjeriti u ulaganje u nabavku opreme, rekonstrukciju postojećeg prostora, formiranje rezervi i pokriće gubitka iz prethodnog perioda. Odlukom Upravnog odbora od 10. 4. 2025. godine ostvarena dobit za 2024. godinu iznosi 437.196 KM (prije oporezivanja), a dobit nakon oporezivanja u iznosu od 431.533 KM raspoređuje se na statutarne i druge rezerve, što je knjigovodstveno evidentirano 30. 4. 2025. godine. Za ostale rezerve koje su se vodile u knjigovodstvenim evidencijama 1. 1. 2025. godine u iznosu od 1.456.237 KM prezentirano nam je da se odnose na ostvarene viškove prihoda nad rashodima u prethodnim godinama.

Višak prihoda nad rashodima izvještajnog perioda iskazan u iznosu od 309.864 KM odnosi se na ostvareni rezultat revidirane godine. Naime, odlukom Upravnog odbora od 26. 3. 2026. godine utvrđuje se ostvarena dobit za 2025. godinu u iznosu od 315.593 KM (prije oporezivanja) a ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 309.864 KM, koja se raspoređuje na statusne i druge rezerve u skladu s članom 19. Statuta.²⁹

Skrećemo pažnju na to da nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje je evidentiran kapital u iznosu od 6.258.252 KM, kao i da, prema podacima iz sudskog registra, Bolnica nema upisan kapital, dok je vlasnički kapital u poslovnim knjigama iskazan u iznosu od 6.258.252 KM.

Preporuka:

- ***utvrditi činjenično stanje i stvarnu vrijednost vlasničkog kapitala Bolnice s ciljem realnog iskazivanja kapitala u finansijskim izvještajima i poduzeti aktivnosti na upisu vlasničkog kapitala Bolnice u sudski registar.***

²⁹ Članom 19. Statuta, između ostalog, definisano je da, ukoliko Bolnica u završnom računu iskaže dobit, ostvareni iznos se usmjerava za obnavljanje i razvoj djelatnosti. Ostvarena dobit usmjerit će se za pokriće gubitka iz prethodnih godina i za formiranje rezervi.

6.2.4 Obaveze

6.2.4.1 Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze iskazane su u iznosu od 799.968 KM i odnose se na odgođene prihode po osnovu primljenih donacija, koji se evidentiraju u skladu sa MRS-om 20 - Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći (471.613 KM) i na rezervisanja (328.355 KM).

Odgođeni prihodi

Tokom 2025. godine izvršeno je priznavanje odgođenih prihoda u ukupnom iznosu od 300.000 KM, koji se odnosi na finansiranje projekta otvaranja Dnevne bolnice za PTSP. Naime, zaključen je Sporazum o sufinansiranju projekta otvaranja Dnevne bolnice za PTSP između Bolnice, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 8. 6. 2023. godine. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo po ovom Sporazumu je u obavezi da osigura sredstva u iznosu od 300.000 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu za adaptaciju i prilagođavanje prostora Dnevne bolnice za PTSP u kojoj će se pružati zdravstvena zaštita boračkoj populaciji sa područja Kantona Sarajevo. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo pruža podršku i koordinira aktivnosti sa Bolnicom i ZZO KS u cilju uspostavljanja normalnog funkcionisanja Dnevne bolnice za PTSP. Bolnica je po ovom sporazumu u obavezi da u saradnji sa nadležnim institucijama osigura sve administrativne preduslove, adekvatne prostorne uslove, ljudske resurse za otvaranje Dnevne bolnice za PTSP, te da u okviru svojih raspoloživih sredstava učestvuje u sufinansiranju otvaranja ove Dnevne bolnice. Također, Bolnica je dužna ugovoriti poslove izvođenja radova u izgradnji Dnevne bolnice, a nadzor nad izvedenim radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. U tački 9. Sporazuma je navedeno da će se sporazum realizovati u skladu sa odobrenim i osiguranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu za ovu namjenu. Aneksom I navedenog sporazuma potpisanog 31. 5. 2024. godine definisano je da ukoliko planirana sredstva ne budu utrošena do kraja 2023. godine, realizacija će se nastaviti u narednom periodu do utroška ukupno osiguranih sredstava, a nakon što ista budu razgraničena za korištenje u narednoj budžetskoj godini, o čemu će Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavijestiti Bolnicu. Tokom 2025. godine u dva navrata³⁰ su uplaćena sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 300.000 KM na transakcijski račun Bolnice. Bolnica je tokom 2025. godine priznala potraživanje od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i odloženi prihod u iznosu od 300.000 KM, a po izvršenim uplatama na transakcijski račun Bolnice zatvorena su potraživanja od navedenog ministarstva.

Rezervisanja

Rezervisanja se odnose na otpremnine za 113 radnika za odlazak u penziju (324.155 KM) i na rezervisanja za neiskorišteni godišnji odmor (4.200 KM) prema MRS-u 19 - Primanja zaposlenih, a po izvještaju ovlaštenog aktuara.

6.2.4.2 Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze iskazane su u iznosu od 231.328 KM, a najvećim dijelom se odnose na finansijske obaveze po amortizovanom trošku (207.012 KM), rezervisanja (14.111 KM) i odgođeni prihod (7.749 KM).

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku se odnose na obaveze prema dobavljačima. Bolnica izmiruje obaveze u rokovima utvrđenim Zakonom o finansijskom poslovanju.

Prema pisanoj izjavi odgovorne osobe, Bolnica nema podatak koliko je usaglašeno obaveza sa dobavljačima putem izvoda otvorenih stavki.

³⁰ Uplata u iznosu od 101.740 KM od 6. 8. 2025. godine i uplata u iznosu od 198.260 KM od 27. 11. 2025. godine.

Odgođeni prihod

Odgođeni prihod iskazan u iznosu od 7.749 KM odnosi se na odložene prihode po osnovu primljenih donacija.

Rezervisanja

Rezervisanja iskazana u iznosu od 14.111 KM odnose se na započeta dva sudska spora koji su pokrenuli zaposlenici protiv Bolnice. Na osnovu Odluke direktorice od 5. 2. 2025. godine, Bolnica je na 31. 12. 2024. godine knjigovodstveno evidentirala rezervisanja za troškove u slučaju gubitka po započetim sudskim sporovima u iznosu od 200.000 KM. Prethodno je dobiveno mišljenje angažovanog advokatskog društva iz Sarajeva o statusu pokrenutih sudskih sporova kao i potencijalnih sudskih sporova. Prema pisanoj izjavi direktorice, iznos rezervisanja od 200.000 KM odnosi se na pokrenute sudske sporove od zaposlenika Bolnice i na moguće sudske sporove iz radno-pravnih odnosa za cca 15 zaposlenika Bolnice. Naime, Bolnica je planirala rezervisanja za moguće sudske sporove na bazi procjene advokata i informacija koje su im bile dostupne kroz komunikaciju sa zaposlenicima, a koje su ukazivale na pokretanje sudskih sporova iz radno-pravnog odnosa.

Direktorica je 15. 1. 2026. godine donijela Odluku o ukidanju rezervisanja po započetim sudskim sporovima na 31. 12. 2025. godine u iznosu od 185.889 KM, na osnovu prethodno dobivenog mišljenja angažovanog advokatskog društva iz Sarajeva kojim je data procjena za dva sudska spora koja su pokrenuli zaposlenici Bolnice u ukupnom iznosu od 14.111 KM. Prema pisanoj izjavi direktorice, Bolnica je poduzimala aktivnosti na rješavanju otvorenih pitanja iz radno-pravnog odnosa, te stoga tokom 2025. godine nisu pokrenuti novi sudski sporovi iz radno-pravnih odnosa. U izjavi se navodi da je na osnovu naknadno raspoloživih informacija i izvršene ponovne procjene rizika zaključeno da vjerovatnoća nastanka predmetnih obaveza više nije na nivou koji bi opravdao daljnje zadržavanje rezervisanja, zbog čega je izvršeno ukidanje ranije formiranog rezervisanja. Shodno navedenom donesena je Odluka o ukidanju rezervisanja za potencijalne sudske sporove u iznosu od 185.889 KM. Ukidanje rezervisanja izvršeno je pod 31. 12. 2025. godine u korist prihoda za ukinuta rezervisanja.

6.2.5 Popis imovine i obaveza

Članom 21. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH utvrđeno je da je pravno lice dužno da na početku poslovanja, kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, određen u skladu sa ovim zakonom, izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Upravni odbor Bolnice je 8. 12. 2021. godine donio Pravilnik o računovodstvu kojim je propisano organizovanje i provođenje popisa, formiranje komisije za provođenje popisa i poslovi koje su komisije tokom popisa dužne obaviti.

Direktorica Bolnice je 15. 12. 2025. godine donijela Odluku o godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem na 31. 12. 2025. godine, i to: popis stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha, lijekova, novčanih sredstava na računu i u blagajnama, potraživanja i obaveza.

Rješenjima od 15. 12. 2025. godine imenovane su komisije, i to centralna popisna komisija i komisija za fizički popis stalnih sredstava, zaliha i sitnog inventara. Centralna popisna komisija je imala zadatak da rukovodi popisom, da vrši popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza i koordinira rad Komisije za fizički popis, što nije u skladu s Pravilnikom o računovodstvu Bolnice kojim je propisano da centralna popisna komisija pored drugih zadataka koordinira radom pojedinih komisija, pa i komisijom za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza koja nije imenovana od strane Bolnice.

Uvidom u izvršeni popis konstatovano je da nije izvršen sveobuhvatan popis imovine i obaveza, odnosno izvršen je naturalni popis zaliha i stalnih sredstava, dok ostala imovina i obaveze nisu popisane. U popisne liste nisu unesene knjigovodstvene vrijednosti, niti je izvršeno sučeljavanje i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem stalnih sredstava. Centralna komisija je

konstatovala da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju utvrđenom popisom. **Shodno navedenom, konstatovano je da je izvršen samo naturalni popis stalnih sredstava, zaliha i novčanih sredstava, te nije prezentovano da su popisne komisije izvršile popis ostale imovine i obaveza (potraživanja od kupaca u iznosu od 164.996 KM, odgođenih prihoda i rezervisanja u iznosu od 799.968 KM i kratkoročnih obaveza u iznosu od 231.328 KM).** Centralna popisna komisija je u Izvještaju konstatovala da su stvarna stanja potraživanja, odgođenih prihoda i razgraničenja kao i obaveza usaglašena sa knjigovodstvenim stanjima.

Popisna komisija za fizički popis stalnih sredstava, zaliha i sitnog inventara je sačinila Izvještaj o izvršenom popisu 20. 1. 2026. godine. Centralna popisna komisija je 30. 1. 2026. godine sačinila Izvještaj o popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha, novčanih sredstava, potraživanja, obaveza i razgraničenja na 31. 12. 2025. godine. Upravni odbor je 12. 2. 2026. usvojio Izvještaj Centralne popisne komisije, a Nadzorni odbor je 17. 2. 2026. primio k znanju izvještaj Centralne popisne komisije.

Provedenom revizijom utvrđeno je da je izvršen naturalni popis stalnih sredstava, zaliha i novčanih sredstava, dok ostala imovina i obaveze (potraživanja od kupaca, odgođeni prihodi i rezervisanja i kratkoročne obaveze) nisu popisane. Shodno navedenom, nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, ostale imovine i obaveza. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnikom o računovodstvu Bolnice.

Preporuka:

- ***izvršiti sveobuhvatan popis imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH.***

6.3 IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

Izvještaj o gotovinskim tokovima Bolnica je sačinila po indirektnoj metodi. U Izvještaju o gotovinskim tokovima iskazano je neto smanjenje gotovine u iznosu od 26.998 KM, gotovina na početku perioda iskazana je u iznosu od 2.394.694 KM, a stanje gotovine na kraju perioda iznosilo je 2.367.696 KM. Iskazano stanje gotovine na početku i na kraju perioda odgovara iznosima iskazanim u Bilansu stanja. Izvještaj o gotovinskim tokovima sačinjen je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva.

6.4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2025. godinu sačinjen je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu. Iskazane vrijednosti na pojedinim pozicijama usklađene su sa iskazanim vrijednostima u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha.

6.5 BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

U skladu sa zahtjevima MRS-a 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, bilješke sadrže dopunske informacije u odnosu na one prezentirane u izvještaju o finansijskom položaju, izvještaju o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama na kapitalu i izvještaju o novčanim tokovima. Bilješke sadrže tekstualni opis ili raščlanjivanje stavki prezentiranih u tim izvještajima i informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uslove za priznavanje u tim izvještajima. Pored toga, ostali međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, kao i član 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, sadrže zahtjeve za objavama u bilješkama uz finansijske izvještaje i da one moraju pružiti istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnih lica.

Uvidom u Bilješke uz Godišnje finansijske izvještaje za 2025. konstatovano je da sadrže samo usvojene računovodstvene politike, kao i statističke podatke po bilansnim pozicijama (povećanje, smanjenje...), odnosno ne sadrže potrebne informacije i dodatna pojašnjenja korisnicima finansijskih izvještaja u skladu sa zahtjevima propisa koji uređuju objavljivanja uz finansijske izvještaje (za primjer navodimo stalna sredstva u pripremi u iznosu od 340.330 KM koja se odnose na izgradnju zgrade Forenzike evidentirana u 2016, 2017. i 2019. godini za koju nisu prezentirane statusne informacije i daljnji planovi vezani za izgradnju, a pritom nije izvršena ocjena postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadle vrijednosti za takva sredstva u skladu sa MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine). Bilješke uz finansijske izvještaje nisu sačinjene u skladu sa zahtjevima MRS-a 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja i ostalim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, niti u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Preporuka:

- ***Bilješke uz finansijske izvještaje sačiniti u skladu sa zahtjevima MRS-a 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, zahtjevima ostalih Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja te Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.***

7. JAVNE NABAVKE

Bolnica je donijela Pravilnik o javnim nabavkama³¹ kojim je uređena organizacija i način provođenja javnih nabavki, u skladu sa članom 13. Zakona o javnim nabavkama³² (u daljnjem tekstu: Zakon).

Plan javnih nabavki donesen je 6. 3. 2025. godine, ukupne vrijednosti 2.619.200 KM.³³ Tokom godine doneseno je pet izmjena i dopuna Plana, tako da je ukupna vrijednost planiranih javnih nabavki sa izmjenama i dopunama iznosila 3.070.700 KM. Ukupna realizacija sa 31. 12. 2025. iznosila je 581.418 KM, što je 18,93% u odnosu na planirano. **Plan javnih nabavki je akt u kojem se detaljno planira potrošnja javnih sredstava putem provođenja jednog od postupaka propisanih Zakonom. Donošenjem finansijskog plana za određenu godinu stvaraju se pretpostavke za donošenje plana javnih nabavki. U planiranju javnih nabavki ugovorni organi trebaju poći od definisanja potreba za narednu finansijsku godinu uzimajući u obzir stvarne potrebe i jasno definisati predmet nabavke, planirana sredstva i potrebne količine kako bi se postupci pokrenuli blagovremeno i osigurala transparentnost prilikom njihovog provođenja. Značajan iznos nerealizovanih sredstava ukazuje na to da Bolnica nije sačinila plan na osnovu stvarnih potreba i on ne prati odobrena finansijska sredstva Planom poslovanja za nabavku roba, usluga i radova.** Prema pismenoj izjavi odgovorne osobe, razlozi niske realizacije su: nedostatak i potpuna odsutnost kvalifikovanog kadra te, shodno tome, upražnjena i nesistematizovana pozicija zaposlenog za ove poslove; potreba formiranja komisija koje rade na tenderima zbog upražnjene pozicije te podijeljene odgovornosti; povećani oprez zbog upražnjene pozicije s obzirom na rizik koji utiče na zakoniti rad; viša sila i eksterni faktori koji utiču na propale tendere usljed žalbi te dugotrajan proces žalbenog postupka; prioritet kontinuiranog rada ustanove te oprez kod kompleksnijih nabavki te prevencija rizika; i inflacija i veliki skok cijena na tržištu. Bolnica nije provela sljedeće planirane otvorene postupke: nabavke električnih instalacija za Dnevnu bolnicu (150.000 KM), nabavka električnih instalacija za terase (150.000 KM), nabavka lož ulja za potrebe kotlovnice (150.000 KM), nabavka mašinskih instalacija (150.000 KM), nabavka i ugradnja agregata (130.000 KM), nabavka medicinske opreme - EKG aparat i TMS aparat (100.000 KM), nabavka putničkog i sanitetskog vozila (100.000 KM), i druge.

³¹ 02.8-42/23 od 5. 1. 2023. godine

³² „Sl. glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24

³³ Svi iznosi iskazani su sa PDV-om

Članom 13a. Zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da ugovorni organ čiji je budžet za nabavke jednak ili viši od iznosa od 1.000.000 KM internim aktom uređuje radno mjesto službenika za javne nabavke. Do okončanja revizije, Bolnica internim aktom nije uredila ovo radno mjesto, što je detaljnije obrazloženo u tački 4. Izvještaja, gdje je data i odgovarajuća preporuka.

Članom 17. stav 5. Zakona o javnim nabavkama definisano je da ugovorni organ objavljuje plan nabavki na portalu javnih nabavki, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja finansijskog plana, u formi i na način kako je definisano u sistemu „e-Nabavke“. Pored toga, Pravilnikom o javnim nabavkama Bolnice utvrđeno je da je službenik za javne nabavke dužan u roku od pet dana od dana donošenja plana nabavki, isti objaviti na portalu javnih nabavki i na web stranici Bolnice. Obavljenom revizijom konstatovano je da je Upravni odbor usvojio Finansijski plan 13. 2. 2025, na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost 24. 4. 2025, a Plan javnih nabavki usvojen je 6. 3. 2025. godine. Međutim, Bolnica je Plan javnih nabavki, kao i njegove izmjene i dopune na portalu javnih nabavki objavila tek 23. 12. 2025. godine, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o javnim nabavkama. Pored toga, izmjene i dopune Plana javnih nabavki objavljene na portalu javnih nabavki, razlikuju se od izmjena i dopuna Plana javnih nabavki koje je usvojio Upravni odbor. Također, Bolnica nije objavila Plan javnih nabavki na svojoj web stranici, što nije u skladu s Pravilnikom o javnim nabavkama.

Pregled planiranih i provedenih postupaka, kao i revidirani uzorak, dati su u tabeli:

Vrsta postupka	Planirane nabavke		Provedene nabavke			Revidirani uzorak	
	Broj postupaka	Iznos u KM	Broj postupaka	Iznos u KM	% u odnosu na plan	Broj postupaka	Iznos u KM
Otvoreni postupak	25	2.107.400	4	194.380	9%	4	194.380
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	12	427.300	6	170.881	40%	3	89.756
Direktni sporazum	93	536.000	54	122.550	23%	7	33.141
Pregovarački postupak bez objave obavještenja	0	0	2	93.606 ³⁴	-	1	78.623
Ukupno	130	3.070.700	66	581.418	19%	15	395.900

Revizijom je izvršeno ispitivanje usklađenosti 15 provedenih postupaka nabavki, sa fokusom na ispunjenost općih uslova za početak postupka javne nabavke; provođenje procedure javne nabavke; prijem i otvaranje ponuda i izbor ponuđača; realizaciju zaključenog ugovora i postupak pravne zaštite.

Revizijom su konstatovane sljedeće nepravilnosti:

- Članom 14.a Zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da prije pokretanja postupka ugovorni organ provodi provjeru tržišta u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkom, te da o prethodnoj provjeri tržišta sačinjava pismena zabilješka o svim radnjama i postupcima. Na odabranom uzorku je konstatovano da Bolnica nije sačinjavala pismenu zabilješku za sve provedene postupke, a za postupke za koje jeste nije sadržavala informacije o provedenim radnjama i postupcima provjere tržišta.
- Bolnica je Planom javnih nabavki planirala provođenje otvorenog postupka nabavke hljeba, peciva i brašna, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 40.000 KM. Međutim, predmetna nabavka je realizovana putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, a da prethodno nije izvršena izmjena Plana javnih nabavki u dijelu vrste postupka. To nije u skladu s članom 17. Zakona o javnim nabavkama kojim je definisano da plan javnih nabavki sadrži podatak o vrsti postupka.

³⁴ Postupci su pokrenuti po osnovu posebnih odluka u skladu s članom 17. stav 3. Zakona

Plan nabavki nije izrađen na realnim osnovama s obzirom na to da je Bolnica realizovala 19% od ukupno planiranih javnih nabavki. Pored toga, nabavka hljeba, peciva i brašna izvršena je putem konkurentskog zahtjeva, iako je bio planiran otvoreni postupak, a da prethodno nije izvršena izmjena Plana javnih nabavki u dijelu vrste postupka. Nije sačinjavana pismena zabilješka koja sadrži informaciju o svim radnjama i postupcima, u skladu s članom 14.a Zakona. Navedeno nije u skladu sa Zakonom.

Preporuke:

- *plan javnih nabavki sačinjavati na realnoj osnovi i vršiti njegove izmjene i dopune u slučaju odstupanja, te ih blagovremeno objavljivati na portalu javnih nabavki, kao i na internet-stranici Bolnice, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o javnim nabavkama;*
- *sačinjavati pismenu zabilješku koja će sadržavati informaciju o svim radnjama i postupcima o prethodnoj provjeri tržišta, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.*

8. KOMENTARI NA NACRT IZVJEŠTAJA

Na dostavljeni Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2025. godinu Bolnica je 14. 8. 2026. dostavila komentar, uz dodatnu dokumentaciju.

Obrazloženja su data na nalaze i preporuke u vezi sa: knjigovodstvenim evidentiranjem materijalnih sredstava u pripremi i procjenom nadoknadive vrijednosti sredstava shodno MRS-u 36 – Umanjenje vrijednosti imovine; ostalim pitanjima koja se odnose na revidiranje finansijskih izvještaja Bolnice koje je izvršio drugi revizor; odgovornošću rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje; neusaglašenosti Pravilnika o plaćama s važećim kolektivnim ugovorima; i isplatom pomoći i razlika u plaćama na osnovu odluka direktorice, po osnovu ostvarenih ušteda i racionalizacije u procesu rada u skladu s finansijskim mogućnostima Bolnice.

Djelimično su uvažena i inkorporirana u konačan Izvještaj obrazloženja koja se odnose na:

- knjigovodstveno evidentiranje materijalnih sredstava u pripremi i procjenu nadoknadive vrijednosti sredstava shodno MRS-u 36 – Umanjenje vrijednosti imovine. U vezi s knjigovodstvenim evidentiranjem materijalnih sredstava u pripremi, uz komentar je dostavljena dokumentacija za izgradnju objekta forenzičke psihijatrije sa rješenjima Općine Centar Sarajevo za izgradnju ovog objekta, odnosno račun za izradu glavnog projekta Odjeljenja forenzičke psihijatrije u iznosu od 117.514 KM koji je prezentovan i u toku obavljanja revizije, te dodatna dokumentacija za materijalna sredstva u pripremi koja su iskazana u iznosu od 103.714 KM. Međutim, nije dostavljena dokumentacija koja se odnosi na iskazana materijalna sredstva u pripremi za izgradnju objekta forenzičke psihijatrije u iznosu od 119.101 KM. Prezentovan je Plan javnih investicija Kantona Sarajevo 2025-2027. od 26. 9. 2024. godine u kojem su planirana sredstva za izgradnju i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri Bolnici u iznosu od 6.215.000 KM, sa planom početka realizacije 2025. godine, koje Bolnica nije dobila u toku 2025. godine, te nije započeto sa realizacijom.

U vezi s vršenjem ocjene postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena i procjenom nadoknadive vrijednosti za takva sredstva shodno MRS-u 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, u komentaru je navedeno da postojanje određenog indikatora predstavlja osnov za provođenje dodatne ocjene, ali ne predstavlja samo po sebi dokaz da je nastao gubitak od umanjenja vrijednosti, posebno uzimajući u obzir činjenicu da, i da eventualno postoje indikatori za umanjenje, oni sigurno ne bi bili u iznosu koji bi značajno promijenio bilansnu poziciju i postignuti finansijski rezultat. Što se tiče investicija u toku koje datiraju iz ranijeg perioda, a odnose se na izgradnju zgrade Forenzike, navedeno je da realizacija projekta nije obustavljena zbog prestanka potrebe za njegovom namjenom,

tehničke neizvodljivosti ili odluke Bolnice i osnivača o napuštanju projekta, nego je usporena zbog nemogućnosti Kantona Sarajevo da u ranijem periodu osigura potrebna sredstva za sufinansiranje. Navedeno je da potreba za izgradnjom ovakvog odjeljenja i dalje postoji, što potvrđuje broj i povećan priliv forenzičkih pacijenata, postojeća ograničenja bolničkog prostora i potreba osiguranja odgovarajućih sigurnosnih i zdravstvenih uslova za njihov smještaj i liječenje. Bolnica nije donijela odluku o odustajanju od projekta, niti je došlo do promjene njegove planirane namjene. Također, vezano za materijalna sredstva u pripremi navedeno je da će Bolnica tokom 2026. godine angažovati procjenitelja da uradi analizu statusa objekta, njegove buduće namjene, tehničke upotrebljivosti izrađene projektne dokumentacije i planova nastavka realizacije, te na osnovu toga utvrditi da li knjigovodstvena vrijednost dokumentovanog dijela ulaganja premašuje nadoknadiv iznos.

Imajući u vidu navedeno obrazloženje, činjenicu da projekat nije napušten niti je prestala potreba za njegovom realizacijom, činjenicu da su Planom javnih investicija Kantona Sarajevo 2025-2027. godine planirana sredstva za izgradnju i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri Bolnici u iznosu od 6.215.000 KM, kao i najavu Bolnice da će tokom 2026. godine angažovati procjenitelja radi analize statusa objekta, njegove buduće namjene, tehničke upotrebljivosti projektne dokumentacije i planova nastavka realizacije, prihvaćeno je očitovanje u dijelu koji se odnosi na zaključak o mogućem umanjenju vrijednosti predmetnih sredstava. Shodno navedenom, ovaj dio nalaza je izmijenjen i ne predstavlja osnov za izražavanje kvalifikacije u revizorskom mišljenju. Međutim, Bolnica na datum bilansa nije izvršila ocjenu postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je, u slučajevima u kojima je takva procjena bila potrebna, izvršila procjenu nadoknadivog iznosa imovine, u skladu s MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnikom o računovodstvenim politikama. Naime, obaveza procjene postojanja indikatora umanjenja vrijednosti predstavlja zasebnu obavezu subjekta i ne može se smatrati ispunjenom samo na osnovu činjenice da postoji opravdanje za nastavak realizacije određenog projekta;

- ostala pitanja koja se odnose na revidiranje finansijskih izvještaja Bolnice koje je izvršio drugi revizor. U komentaru je navedeno da je, pored Izvještaja sa mišljenjem za finansijske izvještaje nezavisnog revizora za godinu koja završava na 31. 12. 2024, dostavljen i Izvještaj sa mišljenjem za finansijske izvještaje nezavisnog eksternog revizora za godinu koja završava na 31. 12. 2025, u kojem je također izraženo nemodifikovano mišljenje. I za ranije godine izraženo je nemodifikovano mišljenje, odnosno prvi put je spomenuto u revizorskom izvještaju za 2016. godinu kada je ideja i projekat odjeljenja forenzičke psihijatrije pokrenut, te je bilansna pozicija ulaganja u nekretnine svake godine revidirana. Dio kvalifikacije koji se odnosi na neusklađenost sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH je bez predmeta.

Obrazloženje u vezi Izvještaja nezavisnog revizora za godinu koja završava na 31. 12. 2025. i davanja nemodifikovanog mišljenja uvaženo je i inkorporirano u konačni Izvještaj kao dodatna informacija u okviru tačke 6. Izvještaja, dok odjeljak *Ostala pitanja* ostaje neizmijenjen, jer je navođenje informacija o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu izvršeno shodno zahtjevima MRevS-a 710 – Uporedne informacije, uporedni iznosi i uporedni finansijski izvještaji. U vezi obrazloženja koje se odnosi na činjenicu da je bilansna pozicija ulaganja u nekretnine svake godine revidirana, te da je dio kvalifikacije koji se odnosi na neusklađenost sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH bez predmeta, skrećemo pažnju na to da su na osnovu obavljene revizije konstatovani nalazi, te da se zaključci revizora zasnivaju na revizorskim dokazima.

Za obrazloženja koja nisu prihvaćena jer nisu prezentovane nove činjenice, niti je dostavljena dokumentacija koja bi uticala na izmjenu nalaza, dajemo sljedeća pojašnjenja:

- u vezi s odgovornošću rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje u komentaru je navedeno da se iz teksta stiče dojam da direktorica ne samo da odgovara za poslovanje, nego o poslovanju odlučuje sama. Dalje, navodi se da je Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Statutom Bolnice jasno navedena podjela funkcija direktorice i Upravnog i Nadzornog odbora.

Komentar u vezi s odgovornošću rukovodstva i onih kojih su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje u okviru mišljenja o finansijskim izvještajima nije prihvaćen jer je ona definisana MRevS-om 700 – Formiranje mišljenja i izvještavanje o finansijskim izvještajima, u kojem se navode odgovornosti onih kojih su zaduženi za upravljanje. U odjeljku *Odgovornosti rukovodstava i onih kojih su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje*, pored direktorice navedeni su i ostali koji su zaduženi za upravljanje kao odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja koje je ustanovila Bolnica. Napominjemo da su u tački 4. Izvještaja navedeni organi Bolnice (Nadzorni organ, Upravni organ i direktor), gdje su opisane njihove obaveze i odgovornosti;

- vezano za neusaglašenost Pravilnika o plaćama s važećim kolektivnim ugovorima, što je za posljedicu imalo obračun i isplatu stimulativnog dijela plaće, nagrada i stimulacija povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika, kao i jubilarnih nagrada u neto iznosu od 72.077 KM, u komentaru je navedeno da su u toku obavljanja revizije prezentirane osnove za obračun i isplatu plaća: Zakon o radu, tri kolektivna ugovora koja definišu radne odnose za radnike u zdravstvu, Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama i pojedinačni ugovori o radu zaposlenika. Također, dostavljena je pisana izjava rukovodioca pravne i kadrovske službe u kojoj je objašnjen postupak donošenja i starosti internih akata Bolnice, te nemogućnost njihovog usklađivanja kako sa Zakonom o radu tako i sa kolektivnim ugovorima. S obzirom na to da Bolnica nije uskladila interne akte sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorima, interni akti nisu mogli biti osnov za zakonit obračun i isplatu plaća. Dalje, Bolnica se u komentaru poziva na odredbe člana 58. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 20/22, 40/24 i 25/25) kojim je definisano da poslodavac može nagraditi radnika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacije i inovacija u procesu rada, u skladu sa pravilnikom o radu poslodavca i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Skrećemo pažnju na to da je u tačkama 4. i 6.1.2.4 Izvještaja obrazložena problematika u vezi s neusaglašenošću internih akata Bolnice sa Zakonom o radu i važećim Kolektivnim ugovorima, kao i način obračuna plaća i naknada. Vezano za navod iz komentara da interni akti nisu mogli biti osnov za zakonit obračun i isplatu plaća, s obzirom na to da Bolnica nije uskladila interne akte sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorima, napominjemo da su interni akti važeći, odnosno nisu stavljeni van snage. Pravilnikom o plaćama propisana je mogućnost obračuna i isplate stimulativnog dijela plaća, kao i da direktor može nagraditi i stimulisati zaposlenika povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacije i inovacije u procesu rada, kao i po osnovu neprekidnog rada (jubilarna nagrada), u skladu s materijalnim mogućnostima Bolnice, što nije u skladu s Kolektivnim ugovorima i predstavlja uvođenje novog prava. Pored toga, u mjesečnim odlukama o stimulacijama kao osnov za njihovo donošenje naveden je član 18. Pravilnika o plaćama, dok je u jednoj odluci o nagradi povodom državnih praznika kao osnov za donošenje naveden član 38. Pravilnika o plaćama;

- u vezi isplate pomoći i razlika u plaćama na osnovu odluka direktorice, po osnovu ostvarenih ušteda i racionalizacije u procesu rada u skladu s finansijskim mogućnostima Bolnice, u komentaru je navedeno da su u toku revizije dostavljani periodični i godišnji finansijski izvještaji koji su bili predmet razmatranja organa rukovođenja i upravljanja Bolnicom, kao i

zapisnici sa sjednica na kojima su organi upravljanja i rukovođenja razmatrali predmetne izvještaje. Tabelarno su prikazani podaci o planiranim veličinama, te ostvarenim prihodima, rashodima i poslovnom rezultatu kvartalno i na godišnjem nivou za 2025. godinu. Bolnica navodi kako se iz tabelarnog prikaza vidi da su, i pored izmjene neto satnice rada u Kolektivnim ugovorima, bruto plaće radnika u 2025. godini bile ispod planiranih. Bolnica, pored prihoda po osnovu ugovora sa ZZO-om KS-a, raspolaže i prihodima od hospitalizacije i liječenja forenzičkih pacijenata. Kolektivni ugovor i Zakon o radu nisu precizirali uslove, kao ni dokumentaciju koja bi služila kao osnov za obračun i isplatu pomoći i razlika plaća, ali i da jesu, finansijski izvještaji i bilansne pozicije su jedini pokazatelji koji to jasno i nedvojbeno prezentiraju. Dalje, Bolnica se poziva na odredbe člana 58. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, kojim je utvrđeno da poslodavac može nagraditi radnika po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacije i inovacija u procesu rada u skladu sa pravilnikom o radu poslodavca i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Uvažavajući dato obrazloženje, skrećemo pažnju na to da nije prezentovana dokumentacija na osnovu koje bi se utvrdilo da su ostvarene uštede i racionalizacije u procesu rada koje bi predstavljale osnov za isplatu ovih pomoći i razlika u plaćama u skladu s odredbama Kolektivnih ugovora. Okolnosti navedene u obrazloženjima odluka same po sebi ne predstavljaju dokaz da su ostvarene uštede i racionalizacije u procesu rada. Shodno tome, ne može se potvrditi osnovanost isplate pomoći i razlika u plaćama u iznosu od neto 263.300 KM.

Reviziju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo obavio je revizorski tim u sastavu: Meliha Baručija – voditeljica tima, i Rubina Tanović – članica tima.

Voditeljica tima

Meliha Baručija, s. r.

**Rukovoditeljica Sektora
za razvoj, metodologiju i upravljanje
kvalitetom**

Mia Buljubašić, s. r.

**Rukovoditeljica Sektora
za finansijsku reviziju
zavoda, fondova i agencija**

Marijana Milićević, s. r.



V. PRILOZI

- 1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**
- 2. IZJAVA RUKOVODSTVA**



J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS Sarajevo d.o.o.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, NAHOREVSKA 248

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti bolnica

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3389002208308703

Broj računa

4200124040004

Identifikacioni broj za direktne poreze

200124040004

Identifikacioni broj za indirektne poreze

86.10

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

077

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2025. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	6.840.505	6.247.756
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	6.836.400	6.240.023
1.1.	Zemljište		003	5.038.595	5.038.595
1.2.	Građevinski objekti		004	556.348	571.599
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	256.102	250.384
1.4.	Transportna sredstva		006	14.267	20.853
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	4.396	4.396
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	966.692	354.196
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009		
2.1.	Zemljište		010		
2.2.	Građevinski objekti		011		
2.3.	Postrojenja i oprema		012		
2.4.	Nematerijalna imovina		013		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	4.105	7.733
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016		
4.2.	Koncesije, patent, licence i druga prava		017		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	4.105	7.733
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019		

1059897546



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021		
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027		
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028		
11.1.	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030		
11.3.	Obveznice		031		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032		
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033		
13.	Ostala imovina i potraživanja		034		
B.	Odgođena porezna imovina		035		
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	2.646.677	2.598.520
1.	Zalihe (038 do 042)		037	43.818	52.378
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	41.981	51.430
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039		
1.3.	Gotovi proizvodi		040		
1.4.	Roba		041		
1.5.	Dati avansi		042	1.837	948
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043		
3.	Ugovorna imovina		044		
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	164.996	109.991
4.1.	Kupci - povezane strane		046		
4.2.	Kupci u zemlji		047	164.996	109.991
4.3.	Kupci u inostranstvu		048		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049		
5.1.	Depoziti kod banaka		050		
5.2.	Dati krediti		051		
5.3.	Obveznice		052		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	2.367.696	2.394.694
10.	Akontacije poreza na dobit		058		1.471
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	70.167	39.986
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	9.487.182	8.846.276
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061		
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	9.487.182	8.846.276
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	6.258.252	6.258.252
1.1.	Dionički kapital		102		
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104		
1.4.	Državni kapital		105		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	6.258.252	6.258.252
2.	Dionička premija		107		
3.	Rezerve (109+110)		108	1.887.770	1.456.237
3.1.	Statutarne rezerve		109		
3.2.	Ostale rezerve		110	1.887.770	1.456.237
4.	Revalorizacije rezerve (112+113+114)		111		
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112		
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		114		
5.	Dobit (116+117)		115	309.864	431.533
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116		
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	309.864	431.533
6.	Gubitak (119+120)		118		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	8.455.886	8.146.022
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	8.455.886	8.146.022
	OBAVEZE				
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	799.968	179.363
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125		
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmov		127		
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgođeni prihod		130	471.613	179.363
3.	Rezervisanja		131	328.355	
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132		
C.	Odgođene porezne obaveze		133		
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	231.328	520.891
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	207.012	138.056
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	207.012	138.056
1.2.	Ugovorne obaveze		137		
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138		
1.4.	Obaveze po osnovu najmov		139		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgođeni prihod		144	7.749	8.349
5.	Rezervisanja		145	14.111	200.000
6.	Obaveze za porez na dobit		146	1.258	
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	1.198	174.486
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	1.031.296	700.254
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	9.487.182	8.846.276
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150		
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	9.487.182	8.846.276

Sarajevo-Centar, 16.02.2026.

Mjesto i datum

LUBOVAC (SENAD) ZLATKO

Certificirani računovođa

[Redacted Signature]

Broj licence

Inga Lokmić-Pekić

Direktor

M.P.

Kontrolni broj: 1059897546

str. 4 od 4



J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS Sarajevo d.o.o.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, NAHOREVSKA 248

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti bolnica

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3389002208308703

Broj računa

4200124040004

Identifikacioni broj za direktne poreze

200124040004

Identifikacioni broj za indirektne poreze

86.10

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

077

Šifra opštine

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)		201	8.429.490	7.561.104
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		202		
1.1.	Prihodi od prodaje robe		203		
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		204		
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		205		
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		206	8.426.930	7.560.400
2.1.	Prihodi od prodaje robe		207		
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		208		
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		209	8.426.930	7.560.400
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		210	2.560	704
3.1.	Prihodi od prodaje robe		211		
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		212		
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		213	2.560	704
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		214	303.721	62.530
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		215		
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		216		

1192621463

Kontrolni broj: 1192621463

str. 1 od 5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217		
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218		
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		220		
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221		
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222		
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223		
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224		
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226		
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227		
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228		
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229		
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230		
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232		
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233		
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234		
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237		
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238		
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239		
2.10.	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		240		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241	185.889	
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		242		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		244		
7.	Prihodi od dividendi		245		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		246		
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		247	242	187
9.1.	Prihodi od kamata		248	242	187
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		249		
9.3.	Ostali finansijski prihodi		250		
10.	Ostali prihodi i dobici		251	117.590	62.343
C.	Ukupno prihodi (201+214)		252	8.733.211	7.623.634
D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		253	8.088.283	6.985.778
1.	Nabavna vrijednost prodate robe		254		
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		255		
3.	Troškovi sirovina i materijala		256	424.603	341.368
4.	Troškovi energije i goriva		257	144.681	168.518
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		258	7.136.138	6.060.226
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		259	6.366.728	5.456.463
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		260	718.770	563.089
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		261	50.640	40.674
6.	Amortizacija (263 do 268)		262	89.236	83.810
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		263	81.361	75.644
6.2.	Investicijske nekretnine		264		
6.3.	Imovina s pravom korištenja		265		
6.4.	Nematerijalna imovina		266	7.875	8.166
6.5.	Biološka imovina		267		
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		268		
7.	Troškovi primljenih usluga		269	211.546	251.299
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		270	82.079	80.557
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		271	329.335	200.660
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		272	605	231
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		273		231
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		274	605	
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		275		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		276		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		277		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		278		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		279		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		280		

Kontrolni broj: 1192621463

str. 3 od 5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		281		
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		282		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		283		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		284		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		285		
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		286		
2.	Gubici od finansijske imovine (288 do 297)		287		
2.1.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku		288		
2.2.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		289		
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		290		
2.4.	Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		291		
2.5.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		292		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293		
2.7.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		294		
2.8.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		295		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		296		
2.10.	Ostali neto gubici od finansijske imovine		297		
3.	Troškovi rezervisanja, neto		298	328.355	200.000
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		299		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		300		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		301	226	89
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		302		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		303		
9.	Finansijski rashodi (305 do 307)		304	49	
9.1.	Rashodi od kamata		305		
9.2.	Neto negativne kursne razlike		306	49	
9.3.	Ostali finansijski rashodi		307		
10.	Ostali rashodi i gubici		308	100	340
F.	Ukupno rashodi (253+271)		309	8.417.618	7.186.438
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		310	315.593	437.196
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		311	0	0
I.	Porez na dobit (313+314)		312	5.729	5.663
1.	Tekući porez na dobit		313	5.729	5.663
2.	Odgođeni porez na dobit (315-316+317-318)		314		
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		315		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316		
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317		
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		319	309.864	431.533
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		320	0	0
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321		
M.	Dobit (319+321)		322	309.864	431.533
N.	Gubitak (320-321)		323	0	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
O.	Ostali ukupni rezultat (325+331)		324		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)		325		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326		
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327		
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328		
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329		
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (332+333+334+335+336+337-338)		331		
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332		
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333		
2.3.	Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		334		
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335		
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336		
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337		
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338		
P.	UKUPNI REZULTAT (322-323+324)		339	309.864	431.533
	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		340		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		341		
	Dobit/(gubitak) koja pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		342	309.864	431.533
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		343		
	Ukupni rezultat koji pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		344	309.864	431.533
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		345		

Sarajevo-Centar, 16.02.2026.

Mjesto i datum

LUBOVAC (SENAD) ZLATKO

Certificirani računovođa

M.P.

Inga Lokmić-Pekić

Direktor

Kontrolni broj: 1192621463

str. 5 od 5



J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS Sarajevo d.o.o.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, NAHOREVSKA 248

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti bolnica

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3389002208308703

Broj računa

4200124040004

Identifikacioni broj za direktne poreze

200124040004

Identifikacioni broj za indirektne poreze

86.10

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

077

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Indirektna metoda)
za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501	309.864	431.533
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502	89.236	83.810
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503		
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504		
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505		
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506		
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507		
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509		
1.2.9.	Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510		
1.2.10.	Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511		
1.2.11.	Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	512		
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513		

1781933027

Kontrolni broj: 1781933027

str. 1 od 4



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514		
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515		
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516		
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517		
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	518		
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519		
1.2.19.	(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520	142.466	200.000
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521		
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522		
1.2.22.	Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523		
1.2.23.	Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524		
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525		
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	526	9.449	-14.835
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	-55.005	-57.664
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	-31.227	-1.028
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529		
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	68.956	27.914
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	-174.546	-8.568
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	532	291.650	170.068
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533		
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	650.843	831.230
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	-677.841	-70.714
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536		
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539		
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540		
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544		
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	547		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	548		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	549		
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	550		
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	551		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	552		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	553		
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	554		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	555		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	556		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	558		
2.25.	Primljene dividende		(+)	559		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	561		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	563		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+) (-)	564	-677.841	-70.714
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565		
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	566		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	568		
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569		
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570		
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571		
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572		
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573		
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	574		
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	575		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576		
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	577		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/ (korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		(+) (-)	578		
4.	NETO POVEĆANJE/ (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+) (-)	579	-26.998	760.516
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	580	2.394.694	1.634.178
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	581		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+) (-)	582	2.367.696	2.394.694

Sarajevo-Centar, 16.02.2026.

Mjesto i datum

LUBOVAC (SENAD) ZLATKO

Certificirani računovođa



Broj licence

M.P.

Inga Lokmić-Pekić

Direktor

Kontrolni broj: 1781933027

str. 4 od 4



J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KS Sarajevo d.o.o.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, NAHOREVSKA 248

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti bolnica

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3389002208308703

Broj računa

4200124040004

Identifikacioni broj za direktne poreze

200124040004

Identifikacioni broj za indirektne poreze

86.10

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

077

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

Sarajevo-Centar

Mjesto

LUBOVAC (SENAD) ZLATKO

Certificirani računovođa



Broj licence



Kontakt

16.02.2026.

Datum

Inga Lokmić-Pekić

Direktor

Kontrolni broj: 180158129

180158129

str. 1 od 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2025. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA						Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8+9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANJINSKIH INTERESA	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Dionički kapital	Dionička premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve				
		-									
		Vlasnički udjeli									
		-									
		Ostali vlasnički kapital									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 31.12.2023. godine	901	6.258.252		1.302.797				153.440	7.714.489		
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	902										
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	903										
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2023., odnosno 01.01.2024. (901+902+903)	904	6.258.252		1.302.797				153.440	7.714.489		
5. Dobit/(gubitak) za period	905							431.533	431.533		
6. Ostali ukupni rezultat za period	906										
7. Ukupni rezultat (905+906)	907							431.533	431.533		
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	908										
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	909										
10. Objavljene dividende	910										
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	911			153.440				-153.440	0		
12. Ostale promjene	912										
13. Stanje na dan 31.12.2024. godine (904+907+908-909-910+911+912)	913	6.258.252		1.456.237				431.533	8.146.022		
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	914										
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	915										
16. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2025. godine (913+914+915)	916	6.258.252		1.456.237				431.533	8.146.022		
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							309.864	309.864		
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										
19. Ukupni rezultat (917+918)	919							309.864	309.864		
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	920										
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	923			431.533				-431.533	0		
24. Ostale promjene	924										
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2025. godine (916+919+920-921-922+923+924)	925	6.258.252		1.887.770				309.864	8.455.886		

Kontrolni broj: 180158129

str. 2 od 2



Psihijatrijska bolnica
Kantona Sarajevo



akaz
akreditacija

Datum: 07. 8. 2026. god

Broj: 02. 8 - 3084/26

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBiH

IZJAVA UPRAVE

Ova izjava (u skladu sa zahtjevima ISSAI 2580) se daje u vezi sa vašom finansijskom revizijom **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo** za 2025. godinu, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Izjava se daje takođe sa svrhom potvrđivanja da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo** u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa nadležnom zakonskom i drugom pravnom regulativom.

Potvrđujemo sljedeće (po našem najboljem znanju i uvjerenju, nakon ispitivanja koje smo smatrali neophodnim kako bi smo se odgovarajuće informisali):

Finansijski izvještaji

- Ispunili smo svoju odgovornost za pripremu finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
- Značajne pretpostavke koje smo koristili u izradi računovodstvenih procjena, uključujući i one mjerene po fer vrijednosti su razumne i osnovane.
- Odnosi i transakcije između povezanih strana su adekvatno računovodstveno obuhvaćene i objavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
- Svi događaji nakon datuma finansijskih izvještaja i za koje Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja zahtijevaju prepravljanje ili objavljivanje bili su prepravljani ili objavljeni.
- Pravilno smo procijenili, evidentirali i objavili sve gubitke po osnovu nenaplativih potraživanja, preuzetih obaveza i obezvrjeđivanja imovine.
- Preduzeli smo neophodne aktivnosti da spriječimo prevare i zloupotrebe javnih sredstava, za slučajeve koji su nam bili poznati.
- Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima nadležne zakonske i druge pravne regulative, koje bi, u slučaju nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje.
- Nabavke roba, usluga i radova smo proveli u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, rukovodeći se principima racionalnog trošenja javnih sredstava i obezbjeđivanja najboljeg kvaliteta nabavljenih roba, usluga i radova.

~ 1 ~

Javna ustanova Psihijatrijska Bolnica Kantona Sarajevo
Nahorevska 248, 71000 Sarajevo, BiH • I.D. broj: 4200124040004 • Reg.broj 1-1203 04 Kantonalni sud Sarajevo
Tel: +387 33 561 500 • Fax: +387 33 561 532 • Email: info@jagomir.ba • www.jagomir.ba



Psihijatrijska bolnica
Kantona Sarajevo



akaz
akreditacija

- Postupili smo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora (koje smo zaključili tokom godine ili u ranijem periodu), a koje bi, u slučaju nepridržavanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje.
- Sve transakcije evidentirane u računovodstvenim evidencijama i prezentovane su u finansijskim izvještajima.
- Omogućili smo vam:
 - Pristup svim poslovnim knjigama, evidencijama i dokumentaciji za koje smatramo da su relevantne za pripremu finansijskih izvještaja.
 - Pristup svim informacijama o sudskim sporovima u toku pokrenutih protiv **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo** i pokrenutih od strane **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo**, procjene ishoda tih sporova, kao i procjenu rezervisanja za iste.
 - Pristup dokumentaciji vezanoj za sudska poravnjenja i isplate po tim osnovama.
 - Dodatne informacije koje ste zahtijevali od nas za potrebe revizije.
 - Neograničen pristup osobama u **Javnoj ustanovi Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo** za koje ste vi utvrdili da je neophodno da daju revizorske dokaze.

Pružene informacije

- Dali smo vam sve značajne informacije vezane za finansijske izvještaje koje zahtijevaju odredbe važećih zakonskih i drugih relevantnih propisa kojima je isto utvrđeno.
- Otkrili smo vam sve poznate slučajeve neusklađenosti sa zakonskom i drugom pravnom regulativom ili sumnjama da one postoje.
- Otkrili smo vam indentitet subjektovih povezanih stranaka i sve odnose i transakcije koje su nam poznate.
- Dali smo vam sve informacije u vezi sa prijevarom i sumnjom da ona postoji za koje imamo saznanja i koja može uticati na instituciju, a uključuje:
 - Rukovodstvo
 - Zaposlene koji imaju značajnu ulogu u internoj kontroli
 - Ostale, u situacijama gdje prijevara može imati materijalno značajan efekat na finansijske izvještaje.

Direktorica

Lokmić Pekić dr.inga MA
specijalista psihijatrije



~ 2 ~

Javna ustanova Psihijatrijska Bolnica Kantona Sarajevo
Nahorevska 248, 71000 Sarajevo, BiH • I.D. broj: 4200124040004 • Reg.broj 1-1203 04 Kantonalni sud Sarajevo
Tel: +387 33 561 500 • Fax: +387 33 561 532 • Email: info@jagomir.ba • www.jagomir.ba